

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

1. Tshivenda Luambo lwa hayani gireidi 3

Ndovhololo ya Pulane ya Lushaka ya u Funza

TSUMBAMASHUMELE YA KUSHUMISELE KWA KHARIKHULAMU YO DZUDZANYULULWAHO YA NYAMBO KHA VHUIMO HA MUTHEO WA FHASI:

Hu dzhielwe nṱha zwi tevhelaho:

1. Lṱwalo la CAPS la themo 1-4 lo ṱanganyiswa la vha lṱwalo lṱihi.
2. Kharikhulamu yo dzudzanyululwa u swikelela khontseputi na zwikili zwa ndeme.
3. Zwikili zwoṱhe zwo phaḍaladzwa kha tshifhinga tsho tiwaho.
4. Magudiswa o dzudzanyululwa u ya nga dzivhege.
5. Vhege dza 6 dza u thoma kha gireidi 1 dzi kumedzelwa kha phurogiremme ya ndugiselo u itela uri vhagudi vha lugele pfunzo ya fomala.
6. Kha gireidi 2 & 3 vhege dza u thoma dza rathi dzi randelwa u ita mushumo wo salelaho na u ṱanganyiswa ha magudiswa o fhiraho. Arali tshikolo tshi tshi vhona zwi si zwa ndeme, vha tea u tevhedza magudiswa a CAPS u bva kha magudiswa a themo 1.
7. Ṱhoho dza zwikili zwa vhutshilo hu ne zwa konadzea dzi dzheniswe kha Luambo lwa Hayani.
8. Musi hu tshi itwa mushumo wa zwigwada , maimo a zwikhala a tea u tevhedzwa.
9. Vhagudisi vha tea u dzulela u ambedzana na vhagudisi vha gireidi dza murahu u itela uri hu sa vhe na mavhaka kha u pfukela kha dziṱwe gireidi.

Tsumbandila ya u linga: U linga ha muteo:

- Hu tea u itwa kha maduvha a 10 a u thoma a u humela tshikoloni.
- Nyito dza mutheo a dzi tei u ima dzi dzoṱhe fhedzi dzi tea u ṱanganyiswa kha maitele a u funza na u guda.
- Zwi tea u itwa nga ṱdila i si ya fomala kanzhi nga u tou sedza.
- Nyito dza u linga dzi ḍo sedzesa kha magudiswa a gireidi yo fhiraho.
- Ndivho ya nyito idzi ndi u wana vhuimo ha vhagudi na u vha thusa kha maitele a u funza na u guda u itela u ya phanda.
- Mugudisi a nga ṱanganyisa zwikili zwa u linga hu ne zwa konadzea.
- Zwikili zwoṱhe zwo katelwa hu sa sedzwi uri zwo funzwa nga 2020. Vhagudisi vha nga shumisa kuhumbulele kwavho arali vha sa tei u linga zwikili zwoṱhe.

Ndingo dza Tshikoloni:

- U linga hu tea u dzulela u itwa kha Vhuimo ha Fhasi.
- Hu tea u sedzeswa kha u linga ha u guda.
- U thuswa nga tsumbandila ya u linga ha tshikoloni. (Rubiriki na mutevhe wa u sedzulusa zwi a wanala kha iyi nyendezi.)
- U linga hu nga itwa fhedzi kha magudiswa e a funzwa. Zwiteṱwa zwa u linga zwi tea u dzudzanyululwa nga ngona.

Izwi ndi zwifhinga zwiṱwevho. Ri khou livhuwa u ḍidina havho hu hulwane u lugisela vhagudi u ya .kha murole u tevhelaho.

| Themo 1 Maḍuvha a 45 | | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
| THERO/ṲHOHO | | ṲHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṲE | | VHUḐIPFI | |
| | | NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | |
| ṲHOHO DZA CAPS | | U THETSHELESA NA U AMBA (Tshifhinga tsho linganelaho mithethe dza 3 x 15 nga vhege; Tshifhinga tsha nṲhesa ndi mithethe ya 4 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | U thetshelesa kha ndunzhe ndunzhe ya ndaela dzi konḍaho na u nyanyuwa ho teaho. | U thetshelesa na u nyanyuwa kha muambi a sa vhonali nga mugudi. | U thetshelesa na u nyanyuwa kha muambi a sa vhonali nga mugudi. | U thetshelesa na u nyanyuwa kha muambi a sa vhonali nga mugudi. | U thetshelsa muambi na u nyanyuwa nga nḍila yo teaho. | • U thetshelesa zwidodombedz wa kha tshiṲori na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. Vhathu vha no shuma masiari na vha vhusiku. | U thetshelesa zwidodombedzwa kha tshiṲori na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. Tsumbo: “Ni humbula uri ndi yone Ṳhoho yo teaho tshiṲori irshi naa? Ndi ngani?” | U thetshelesa ndunzhendunzhe ya ndaela dzi konḍaho (dzi nga vha 4) na u fhindula nga nḍila yone. | U thetshelesa tshiṲori, u topola mihumbulo mihulwane na zwidodombedzw a na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. | U thetshelesa ndunzhendunzhe ya ndaela dzi konḍaho (dzi nga vha 4) na u fhindula nga nḍila yone. | |
| | • Ri shumisa u ṁwala na uita nyambedza no nga maipfi ashu. | • U gogogḑela kha muṲana wa khonani wa ita unga u khou amba nga luṲingo. | • U thetshelesa miungo ya vhusiku i tambiswaho nga mugudisi. | • U thetshelesa mbuno dza phukha dza vhusiku dzo fhambananaho. | • Ni ḑi pfa hani musi mme vha tshi dzima luvhone? | • U ita nyambedzano nga vhuḑipfi na khonani. | • U fhindula mbudziso dzo vuleaho na u ṁea mbuno kha phindulo yawe. tsumbo. “Ndi ngani ni tshi ralo?” | • U tshetselesa tshiṲori tshine mugudisi a vhalaTsumbo. Lutamo lwa ḑuvha Ṳanga Ṳa mabebo. | • ṁeani vhagudi ndaela nṲanga luthihi dza zwine vhagudi vha tea u ita: Tsumbo . KhaṲarani tshitendeledzi tshihulwanesa nga muvhala mutswuku na tshitendeledzi tshitukusa nga muvhala wa lutombo. Itani tshifhambano kha tshitendeledzi tsha vhukati. Olani tshikwea nga fhasi ha tshitendeledzi tshihulwanesa. | • Lavhelesani tshifanyiso ni ambe uri vhana avha vha khou ḑi pfa hanil. | • Khonani dzi ṁeana ndaela nṲa 4 , tsumbo. Tshimbilani ni tshi ya phanḑa. Rembulutshelani kha tsha uṲa. Itani maga mararu. Imani. Vhandani zwandḑa luraru, nz. |
| | U dzhenelela kha nyambedzano, u ḑisa Ṳhoho na u vhudzisa mbudziso u itela u wana mafhungo. U ḑisa muvhigo wa mushumo wo itwaho nga tshigwada. | • U dzhenelela kha u amba nga holodei. | U thetshelesa zwidodombedzwa kha tshiṲori na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. tsumbo. “Ni humbula uri zwo vha zwo luga a tshi...” | U thetshelesa zwidodombedzwa kha tshiṲori na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. tsumbo. “Ni humbula uri zwo vha zwo luga a tshi...” | U fhindula mbudziso dzo vuleaho na u ṁea mbuno kha phindulo yawe. tsumbo. “Ndi ngani ni tshi ralo?” | U thetshelesa zwidodombedzwa kha tshiṲori na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. | U fhindula mbudziso dzo vuleaho na u ṁea mbuno kha phindulo yawe. tsumbo. “Ndi ngani ni tshi ralo?” | U thetshelesa zwidodombedzwa kha tshiṲori na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. Tsumbo: “Ni humbula uri ndi yone Ṳhoho yo teaho tshiṲori irshi naa? Ndi ngani?” | • Ambani nga zwine zwa ni takadza: Ndi zwifhio zwine zwa ni takadza? Ndi zwifhio zwine zwa ita uri ni Ṳungufhale? Ndi zwifhio zwine zwa ni shushedza? Ndi zwifhio zwine zwa ita uri ni dinalee? | U thetshelesa tshiṲori, u topola mihumbulo mihulwane na zwidodombedzwa na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. | |
| | • Vhathu vha mabofu na madzingandev he vha davhidzana hani? | U thetshelesa zwidodombedzwa zwa tshiṲori na u fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṲha. tsumbo. “Ni vhona unga o vha o ita zwone a tshi...” | U fhindula mbudziso dzo vuleaho na u ṁea mbuno kha phindulo yawe . tsumbo. “Ndi ngani ni tshi ralo?” | U bveledza vhuḑipfi kha Ṳiṁwalwa a fha mbuno ya phindulo yawe. tsumbo. “Zwi ita uri ndi dinalee ngauri ...” | • U thetshelesa tshirendo tsha u bveledza vhuḑipfi. | U bveledza vhuḑipfi kha Ṳiṁwalwa a fha mbuno ya phindulo yawe. tsumbo. “Zwi ita uri ndi ofhe ngauri ...” | • U fhindula mbudziso kha Ṳiṁwalwa Ṳo vhaliwaho | U vhudzisa mbudziso u itela u pfesesa na u amba kha zwe a zwi pfa. Sa tsumbo: “Zwo itea zwavhukuma naa? Na | U thetshelesa tshiṲori, u topola mihumbulo mihulwane na zwidododmbedzwa na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. Sa tsumbo : “Ni humbula Ni humbula uri iyi ndi | U vhudzisa mbudziso u itela u pfesesa na u amba kha zwe a zwi pfa. Ask questions for clarity and comment on what is heard. | U thetshelesa tshiṲori, u topola mihumbulo mihulwane na zwidododmbedzwa na u fhindula mbudziso dza maimo a nṲha. Sa tsumbo : “Ni humbula Ni humbula uri iyi ndi |
| | • U shumisa zwifanyiso na u ambedzana. | • Vhalani tshiṲori - 963.0 tsumbo R l dalela lwanzheni. | • Ni a kona u topola mubvumo? | | | | U vhudzisa mbudziso u itela u pfesesa na u amba kha zwe a zwi pfa. | • Kha vha ṁee vhana | | U vhudzisa mbudziso u itela u pfesesa na u amba kha zwe a zwi pfa | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 1 Maḑuvha a 45 | Vhege 1 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | |
| THERO/ṰHOHO | ṰHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | NGA HA NṰE | | VHUḐIPFI | | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO MAḐUVHA A FUMI O ṰANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | |
| | <p>maipfi tsumbo. “Ndi vhona nga iṰo Ṱanga...”</p> <p>+</p> | <p>U fhindula mbudziso dzo vuleaho na u ṱea mbunokha phindulo yawe. Tsumbo “Ndi ngani ni tshi ralo</p> <p>U fhindula mbudziso o ḑi sendeka kha tshiṰori.</p> | <ul style="list-style-type: none">Mubvumo uyu u ita uri ni ofhe naa? Ndi ngani? | | | <p>ṱea mbuno.</p> <ul style="list-style-type: none">Ni a funa u ṱanganedza mpho nga ḑuvha Ṱanu Ṱa mabebo naa?Ni ḑi pfa hani musi no wana tshithu tshine na sa tou tshi takalelesa? | <p>ṱhoho ya khwiṱe ya tshiṰori naa? Ndi ngani?”</p> <ul style="list-style-type: none">Humbulani zwiṱwe zwithu zwo iteaho tshifhingani tsho fhiraho ni vhudze khonani yaṱu nga hazwo uri a ni ḑivhe khwiṱe. <p>U vhudzisa mbudziso u itela ṱhalutshedzo na u amba kha zwe wa zwi pfa.</p> <ul style="list-style-type: none">U vhudzisa mbudziso nga ha mutalotshifhinga wo sumbedzwaho. | <p>mbudziso.</p> <p>U bveledza vhupfiwa kha Ṱiṱwalwa na u ṱea mbuno.</p> <p>Vhuḑipfi – u ofha, u dinalea, u Ṱungufhala na u takala.</p> <p>U bveledza vhupfiwa nga ha Ṱiṱwalwa na u ṱea mbuno.</p> | <ul style="list-style-type: none">Zwithu zwine nda zwi funa. Ni funesa mini?Nyito dzine dza ntakadza. | |
| CAPS Topic | PHONICS (Tshifhinga tsha fhasisa; minethe ya 4 X 15 nga vhege; Tshifhinga tsha nṱhesa; minethe dza 5 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | <ul style="list-style-type: none">U funza foniki dzine dza khaḑi tea u funzwa kha murole wo fhiraho. <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho <ul style="list-style-type: none">U vhekanya maipfi nga miṱa ya | <ul style="list-style-type: none">U funza foniki dzine dza khaḑi tea u funzwa kha murole wo fhiraho. <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho <ul style="list-style-type: none">U vhekanya maipfi nga miṱa ya | <ul style="list-style-type: none">U funza foniki dzine dza khaḑi tea u funzwa kha murole wo fhiraho. <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho <ul style="list-style-type: none">U vhekanya maipfi nga miṱa ya | <ul style="list-style-type: none">U funza foniki dzine dza khaḑi tea u funzwa kha murole wo fhiraho. <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho <ul style="list-style-type: none">U vhekanya maipfi | <ul style="list-style-type: none">U funza foniki dzine dza khaḑi tea u funzwa kha murole wo fhiraho. <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho <ul style="list-style-type: none">U vhekanya maipfi | <ul style="list-style-type: none">U funza foniki dzine dza khaḑi tea u funzwa kha murole wo fhiraho. <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho <ul style="list-style-type: none">U vhekanya maipfi | <ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya thevhekano ya themba dzo ḑoweleaho(sh,tsh,th, na fh) dzi mathomoni a ipfiU topola vhushaka vhukati ha maḑere na mibvumo na ha vhukati ha | <ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: ee, oo,U ṱalukanya na u shumisa maipfi are na pfanapheleled zo | <ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: ea,U vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwahoU peleṱa maipfi nga nḑila yone a tshi shumisa nḑivho ya | <ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: aiU vhumba maipfi nga mibvumo yo funzwaho.U peleṱa maipfi nga nḑila yone a tshi shumisa |

| Themo 1 Maḁuvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| THERO/ṲHOHO | ṲHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṲE | | VHUḁIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | |
| MAḁUVHA A FUMI O ṲANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | | | | | |
| | mibvumo. | mibvumo. | mibvumo. | nga miṲa ya mibvumo. | nga miṲa ya mibvumo. | nga miṲa ya mibvumo. | ḁedere na dzina kha mibvumo yoṲhe yo vhumwaho nga ḁedere ḁiṲhihi. | | mibvumo. | ndivho ya mibvumo. |
| | • U Ṳalukanya maipfi are kha vhunzhi (vh-,ma) | • U Ṳalukanya maipfi are kha vhunzhi (vh-,ma) | • U Ṳalukanya maipfi are kha vhunzhi (vh-,ma) | • U Ṳalukanya maipfi are kha vhunzhi (vh-,ma) | • U Ṳalukanya maipfi are kha vhunzhi (vh-,ma) | • U Ṳalukanya maipfi are kha vhunzhi (vh-,ma) | • U vhumba maipfi nga ndivho ya mibvumo yo gudwaho. | • U vhumba maipfi nga ndivho ya mibvumo yo gudwaho. | • U guda u peleṲa maipfi a fumi nga vhege ubva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḁoweleaho words. | • U guda u peleṲa maipfi a fumi nga vhege ubva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḁoweleaho. |
| | • U vhala maipfi o funzwaho kha fhungo na kha ḁiṲwalwa | • U vhala maipfi o funzwaho kha fhungo na kha ḁiṲwalwa | • U vhala maipfi o funzwaho kha fhungo na kha ḁiṲwalwa | • U vhala maipfi o funzwaho kha fhungo na kha ḁiṲwalwa | • U vhala maipfi o funzwaho kha fhungo na kha ḁiṲwalwa | • U vhala maipfi o funzwaho kha fhungo na kha ḁiṲwalwa | • U peleṲa maipfi nga ndila yone a tshi shumisa ndivho ya foniki. | • U peleṲa maipfi nga ndila yone a tshi shumisa ndivho ya foniki. | | |
| | U guda u peleṲa maipfi a 10 nga vhege u bva kha ngudo dza foniki dza vhege | U guda u peleṲa maipfi a 10 nga vhege u bva kha ngudo dza foniki dza vhege | U guda u peleṲa maipfi a 10 nga vhege u bva kha ngudo dza foniki dza vhege | U guda u peleṲa maipfi a 10 nga vhege u bva kha ngudo dza foniki dza vhege | U guda u peleṲa maipfi a 10 nga vhege u bva kha ngudo dza foniki dza vhege | U guda u peleṲa maipfi a 10 nga vhege u bva kha ngudo dza foniki dza vhege | U Ṳalukanya na u shumisa maipfi a na pfanapheleledzo. | U Ṳalukanya na u shumisa maipfi a na pfanapheleledzo. | | |
| | | | | | | | • U vhumba maipfi nga ndivho ya mibvumo yo gudwaho. | • U vhumba maipfi nga ndivho ya mibvumo yo gudwaho. | • U Ṳwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | • U Ṳwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. |
| | | | | | | | • . | • U Ṳwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | | |
| | | | | | | | • U peleṲa maipfi nga ndila yone a tshi shumisa ndivho ya foniki. | | | |
| | | | | | | | • U guda maipfi a fumi nga vhege u bva kha ngudo dza foniki nan a maipfi a o ḁoweleaho | | | |
| | | | | | | | • U Ṳwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ṳhoho dza CAPS | | | | | | | U VHALA | | | |

| Themo 1 Maḍuvha a 45 | Vhege 1 | | | | | | | | | | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|------------|---------|---------|---------------------|---------|----------|---------|----------|
| THERO/ṲHOHO | | ṲHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | | | | | NGA HA NNE | | | | | VHUDIPFI | | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | | | | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | |
| MAḌUVHA A FUMI O ṲANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Magudiswa, zwikili na ndeme</div> <div>U vhalwa na vhagudi</div> <div>(Tshifhinga tsha nṲhesa:minethe dza 5 x 15; Tshifhinga tsha fhasisa :minethe dza 3 x 20)</div> | U khwaṲhisedza hu tshi shumiswa zwiṲtori zwa u vhalwa khathihi zwi songo fhelaho kha murele wo fhiraho. | U khwaṲhisedza hu tshi shumiswa zwiṲtori zwa u vhalwa khathihi zwi songo fhelaho kha murele wo fhiraho. | U khwaṲhisedza hu tshi shumiswa zwiṲtori zwa u vhalwa khathihi zwi songo fhelaho kha murele wo fhiraho. | U khwaṲhisedza hu tshi shumiswa zwiṲtori zwa u vhalwa khathihi zwi songo fhelaho kha murele wo fhiraho. | U khwaṲhisedza hu tshi shumiswa zwiṲtori zwa u vhalwa khathihi zwi songo fhelaho kha murele wo fhiraho. | U khwaṲhisedza hu tshi shumiswa zwiṲtori zwa u vhalwa khathihi zwi songo fhelaho kha murele wo fhiraho. | U shumisa vhusevheḡi ha u vhona nga maṲo u amba nga ha maṲwalwa a girafiki. | U shumisa vhusevheḡi ha u vhona nga maṲo u amba nga ha maṲwalwa a girafiki. | U shumisa vhusevheḡi ha u vhona nga maṲo u amba nga ha maṲwalwa a girafiki. | U vhalwa bugu nga kiḲasi yothe na mugudisi (u vhalwa na vhagudi) na u ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane na vhabvumbedzwa vhahulwane. | | | | | | | | | |
| | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini nga kiḲasi yoṲthe na vhagudisi. | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini nga kiḲasi yoṲthe na vhagudisi. | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini nga kiḲasi yoṲthe na vhagudisi. | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini nga kiḲasi yoṲthe na vhagudisi. | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini nga kiḲasi yoṲthe na vhagudisi. | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini nga kiḲasi yoṲthe na mugudisi. | U vhalwa zwiṲtori zwa fikishini na zwi si zwa fikishini na mugudisi. | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa na vhagudi mulaedza wa luambo lwa u sumbedzela.U vhalwa tshipiḡa nga ha uri ri ita hani nyambedza no arali ri sa vhonekana u pfa. | <ul style="list-style-type: none">U vhalwela vhagudi tshiṲtori tsumbo. U dalela lwanzheni. | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa tshiṲtori tsumbo. Ṳhoho ya vhusiku. | <ul style="list-style-type: none">U vhalwela vhagudi zwiṲtori zwa fikishini nga ha phukha dza vhusiku. | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa tshirendo nga ha vhudipfi vha na mugudisi tsumbo. U ofha | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa tshirendo nga ha vhudipfi vha na mugudisi tsumbo. U ofha | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa maṲwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phosiṲara na maṲwalwa a eḲekiṲhironiki nga kiḲasi yoṲthe na mugudisi (u vhalwa na vhagudi). | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa maṲwalwa o hudzwaho sa zwirendo,bugu khulwane, phosiṲara na maṲwalwa a eḲekiṲhironiki nga kiḲasi yoṲthe na mugudisi (u vhalwa na vhagudi). | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso/zwinep e u ita nyambedzano nga ha vhudipfi ho fhambananahoHu sedzeswe kha mbonalo ya tshifhaṲuwo dzi re kha tshifanyiso/zwi nepe. | <ul style="list-style-type: none">U vhalwa tshiṲtori nga ha vhudipfi sa tsumbo, Khanedzano otshadini. | | | | | | | | | |
| | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? | U vhalwa fikishini na zwi si fikishini nga kiḲasi yothe na mugudisi. | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? | | U vhalwa maṲwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phosiṲara na maṲwalwa a eḲekiṲhironiki nga kiḲasi yoṲthe na mugudisi (u vhalwa na vhagudi). | U vhalwa maṲwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phosiṲara na maṲwalwa a eḲekiṲhironiki nga kiḲasi yoṲthe na mugudisi (u vhalwa na vhagudi). | U vhalwa maṲwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phosiṲara na maṲwalwa a eḲekiṲhironiki nga kiḲasi yoṲthe na mugudisi (u vhalwa na vhagudi). | | | | | | | | |
| | Mugudi u amba arali a tshi takalela kana u sa takalela tshiṲtori a nea | Mugudi u amba arali a tshi takalela kana u sa takalela tshiṲtori a nea | Mugudi u amba arali a tshi takalela kana u sa takalela tshiṲtori a nea | Mugudi u amba arali a tshi takalela kana u sa takalela tshiṲtori a nea | U bvisa vhupfiwa nga nyanyuwo ya ene muṲe kha maṲwalo o | U fhindula mbudziso dza maimo a nṲha kha liṲwalwa lo vhalwaho | U bvisa vhupfiwa nga nyanyuwo ya | | U fhindula mbudziso dza u humbula ha | U fhindula mbudziso dza u humbula ha | | | | | | | | | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 1 Maḑuvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| THERO/ṰHOHO | ṰHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṰE | | VHUḐIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO MAḐUVHA A FUMI O ṰANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Ni vhona unga zwi a kondela vhagudi vha mabofu na dzingandev he u davhidzana naa?Ri nga ita hani u vha leludzela? | mbuno ya phindulo yawe tsumbo.“A thongo takalela tshiṭori ngauri” | mbuno ya phindulo yawe tsumbo.“A thongo takalela tshiṭori ngauri” | gandṣiwaho. | tsumbo. Ndi zwifhio zwine na humbula...? <ul style="list-style-type: none">U fhindula mbudziso dza tshiṭori tsho vhalwaho. | ene muṱe kha maṅwalo o gandṣiwaho tsumbo. Zwinepe kha magazini. Ni nga funesa zwifhio – u shuma vhusiku kana masiari? Ndi ngani ni tshi ralo? | U fhindula mbudziso dza u humbula ha maimo a ṅṱha ho sendekwaho kha ḽiṅwalwa hu saathu vhalwa, hu tshi khou vhalwa na musi ho no vhalwa ḽiṅwalwa. Sa tsumbo: “Ni vhona unga hu ḑo itea mini?” <ul style="list-style-type: none">U fhindula mbudziso nga ha tsumbo: Lutamo lwanga lwa ḑuvha ḽa mabebo. | maimo a ṅṱha ho sendekwaho kha ḽiṅwalwa hu saathu vhalwa, hu tshi khou vhalwa na musi ho no vhalwa ḽiṅwalwa. For example: “What do you think will happen next?” <ul style="list-style-type: none">Mutalotshifhinga.Tshirendo tsho vhalwaho. | tsha, tsumbo., Dzhavhelo wa u dzindela . U fhindula mbudziso dza u humbula ha maimo a ṅṱha ho sendekwaho kha ḽiṅwalwa hu saathu vhalwa, hu tshi khou vhalwa na musi ho no vhalwa ḽiṅwalwa, tsumbo., Dzhavhelo wa u dzindela | |
| | Magudiswa, zwikili na ndeme U vhalana tshigwada hu na u sumbiwa ṅḽila (Tshifhinga tsha fhasisa 2h30 nga vhege – minethe ya 30 nga duvha) *Vha nange zwiṱirathedzhi zwa 2 -3 nga | *vhagudi vha isa phanda na bugu dza u vhalana dzo elwaho dza murole wo fhiraho , arali vha so ngo vhalana bugu dzoṱhe kha murole wo fhiraho U vhalela ṅṱha u bva kha bugu yawe kana tshati na mugudisi | *vhagudi vha isa phanda na bugu dza u vhalana dzo elwaho dza murole wo fhiraho , arali vha so ngo vhalana bugu dzoṱhe kha murole wo fhiraho | *vhagudi vha isa phanda na bugu dza u vhalana dzo elwaho dza murole wo fhiraho , arali vha so ngo vhalana bugu dzoṱhe kha murole wo fhiraho | *vhagudi vha isa phanda na bugu dza u vhalana dzo elwaho dza murole wo fhiraho , arali vha so ngo vhalana bugu dzoṱhe kha murole wo fhiraho | *vhagudi vha isa phanda na bugu dza u vhalana dzo elwaho dza murole wo fhiraho , arali vha so ngo vhalana bugu dzoṱhe kha murole wo fhiraho | *vhagudi vha isa phanda na bugu dza u vhalana dzo elwaho dza murole wo fhiraho , arali vha so ngo vhalana bugu dzoṱhe kha murole wo fhiraho | U vhalela ṅṱha u bva buguni yawe kha u vhalana tshigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, ndi uri, tshigwada tshoṱhe tshi vhalana tshiṭori tshi no fana: | U vhalela ṅṱha u bva buguni yawe kha u vhalana tshigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, ndi uri, tshigwada tshoṱhe tshi vhalana tshiṭori tshi no fana: | U vhalela ṅṱha u bva buguni yawe kha u vhalana tshigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, ndi uri, tshigwada tshoṱhe tshi vhalana tshiṭori tshi no fana: |










| Themo 1 Maḑuvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| THERO/ṬHOHO | ṬHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṆE | | VHUḐIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | | | | |
| MAḐUVHA A FUMI O ṬANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | | | | | |
| vhege | U shumisa zwikili zwa u khethekanya- u sedzulusa zwivhumbeo | U shumisa zwikili zwa u khethekanya- u sedzulusa zwivhumbeo | U shumisa zwikili zwa u khethekanya- u sedzulusa zwivhumbeo | U shumisa zwikili zwa u khethekanya- u sedzulusa zwivhumbeo | U shumisa zwikili zwa u khethekanya- u sedzulusa zwivhumbeo | U shumisa zwikili zwa u khethekanya- u sedzulusa zwivhumbeo | zwivhumbeo | sedzulusa zwivhumbeo | sedzulusa zwivhumbeo | sedzulusa zwivhumbeo |
| | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi u ya kha zwipida zwa maipfiU ṭanganyisa zwipida zwa maipfiU ṭalukanya zwipida zwituku zwa maipfi kha ipfi | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi nga zwipida zwaḓoU ṭanganyisa zwipida zwa maipfiU ṭalukanya zwipida zwituku nga ngomu ha ipfi | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi nga zwipida zwaḓoU ṭanganyisa zwipida zwa maipfiU ṭalukanya zwipida zwituku nga ngomu ha ipfi | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi nga zwipida zwaḓoU ṭanganyisa zwipida zwa maipfiU ṭalukanya zwipida zwituku nga ngomu ha ipfi | <ul style="list-style-type: none">U U khethekanya ipfi nga zwipida zwaḓoU ṭanganyisa zwipida zwa maipfiU ṭalukanya zwipida zwituku nga ngomu ha ipfi | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi nga zwipida zwaḓoU ṭanganyisa zwipida zwa maipfiU ṭalukanya zwipida zwituku nga ngomu ha ipfi | <ul style="list-style-type: none">U paḑukanya maipfi nga mibvumo.Vhukoni ha u paṭekanya mibvumo.U ṭalukanya maipfi maṭuku kha ipfi lihulwane. | <ul style="list-style-type: none">U paḑukanya maipfi nga mibvumo.Vhukoni ha u paṭekanya mibvumo.U ṭalukanya maipfi maṭuku kha ipfi lihulwane. | <ul style="list-style-type: none">U paḑukanya maipfi nga mibvumo.Vhukoni ha u paṭekanya mibvumo.U ṭalukanya maipfi maṭuku kha ipfi lihulwane. | <ul style="list-style-type: none">U paḑukanya maipfi nga mibvumo.Vhukoni ha u paṭekanya mibvumo.U ṭalukanya maipfi maṭuku kha ipfi lihulwane. |
| | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: | U shumisa vhusevheḑi ha nyimele: |
| | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u pfesesa tshiṭoriU humbulela tshiṭori nga u shumisa vhusevheḑiU shumisa mutaladzi u humbulelaipfiU sedza maipfi are tsini na ipfi, u itela u kona u vhala ipfi line a sa li ḑivhe | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u pfesesa tshiṭoriU humbulela tshiṭori nga u shumisa vhusevheḑiU shumisa mutaladzi u humbulelaipfiU sedza maipfi are tsini na ipfi, u itela u kona u vhala ipfi line a sa li ḑivhe | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u pfesesa tshiṭoriU humbulela tshiṭori nga u shumisa vhusevheḑiU shumisa mutaladzi u humbulelaipfiU sedza maipfi are tsini na ipfi, u itela u kona u vhala ipfi line a sa li ḑivhe | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u pfesesa tshiṭoriU humbulela tshiṭori nga u shumisa vhusevheḑiU shumisa mutaladzi u humbulelaipfiU sedza maipfi are tsini na ipfi, u itela u kona u vhala ipfi line a sa li ḑivhe | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u pfesesa tshiṭoriU humbulela tshiṭori nga u shumisa vhusevheḑiU shumisa mutaladzi u humbulelaipfiU sedza maipfi are tsini na ipfi, u itela u kona u vhala ipfi line a sa li ḑivhe | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u pfesesa tshiṭoriU humbulela tshiṭori nga u shumisa vhusevheḑiU shumisa mutaladzi u humbulelaipfiU sedza maipfi are tsini na ipfi, u itela u kona u vhala ipfi line a sa li ḑivhe | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u vhona uri tshiṭori tshi khou amba nga ha mini.Tevhelani vhusevheḑi ha tshiṭori u humbulela uri ipfi li re kha tshiṭori li nga vha li lifhio.U shumisa mutalo wa tshiṭori u humbulela uri maipfi ndi afhio.U sedza nga vhuronwane kha ipfi u wanulula uri ipfi line na sa li ḑivhe ndi lifhio. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u vhona uri tshiṭori tshi khou amba nga ha mini.Tevhelani vhusevheḑi ha tshiṭori u humbulela uri ipfi li re kha tshiṭori li nga vha li lifhio.U shumisa mutalo wa tshiṭori u humbulela uri maipfi ndi afhio.U sedza nga vhuronwane kha ipfi u wanulula uri ipfi line na sa li ḑivhe ndi lifhio. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u vhona uri tshiṭori tshi khou amba nga ha mini.Tevhelani vhusevheḑi ha tshiṭori u humbulela uri ipfi li re kha tshiṭori li nga vha li lifhio.U shumisa mutalo wa tshiṭori u humbulela uri maipfi ndi afhio.U sedza nga vhuronwane kha ipfi u wanulula uri ipfi line na sa li ḑivhe ndi lifhio. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwifanyiso u vhona uri tshiṭori tshi khou amba nga ha mini.Tevhelani vhusevheḑi ha tshiṭori u humbulela uri ipfi li re kha tshiṭori li nga vha li lifhio.U shumisa mutalo wa tshiṭori u humbulela uri maipfi ndi afhio.U sedza nga vhuronwane kha ipfi u wanulula uri ipfi line na sa li ḑivhe ndi lifhio. |
| | | U shumisa ndivho ya mibvumo, maipfi o | U shumisa ndivho ya mibvumo, maipfi o | U shumisa ndivho ya mibvumo, maipfi o | U shumisa ndivho ya mibvumo, maipfi o | U shumisa ndivho ya mibvumo, maipfi o | | | | |

| Themo 1 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
| Maḑuvha a 45 | | | | | | | | | | |
| THERO/ṬHOHO | ṬHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | NGA HA NÑE | | | VHUḐIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | | | | |
| MAḐUVHA A FUMI O ṬANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | |
| | <p>U shumisa nḑivho ya mibvumo, maipfi o ḑoweleaho na vhusevheḑi musi a tshi khou vhala</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U shumisa mubvumo wa u thoma sa tshithusedzi tsha u ṭavhanyisa.• U shumisa phetheni dza maḑere tsumbo. - (sh, tsh• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u vhala ipfi loṭhe• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u itela u kona u vhala na u pfesesa ipfi• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u | <p>ḑoweleaho na vhusevheḑi musi a tshi khou vhala</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa tshithusedzi tsha u ṭavhanyisa.• U shumisa phetheni dza maḑere tsumbo. - (sh, tsh• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u vhala ipfi loṭhe• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u itela u kona u vhala na u pfesesa ipfiU vhalo nga u elela na khalo | <p>ḑoweleaho na vhusevheḑi musi a tshi khou vhala</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa tshithusedzi tsha u ṭavhanyisa.• U shumisa phetheni dza maḑere tsumbo. - (sh, tsh• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u vhala ipfi loṭhe• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u itela u kona u vhala na u pfesesa ipfiU vhalo nga u elela | <p>ḑoweleaho na vhusevheḑi musi a tshi khou vhala</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa tshithusedzi tsha u ṭavhanyisa.• U shumisa phetheni dza maḑere tsumbo. - (sh, tsh• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u vhala ipfi loṭhe• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u itela u kona u vhala na u pfesesa ipfiU vhalo nga u elela | <p>vhusevheḑi musi a tshi khou vhala</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa tshithusedzi tsha u ṭavhanyisa.• U shumisa phetheni dza maḑere tsumbo. - (sh, tsh• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u vhala ipfi loṭhe• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u itela u kona u vhala na u pfesesa ipfiU vhalo nga u elela | <p>vhusevheḑi musi a tshi khou vhala</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa tshithusedzi tsha u ṭavhanyisa.• U shumisa phetheni dza maḑere tsumbo. - (sh, tsh• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u vhala ipfi loṭhe• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a• U paḑukanya madungo u itela u kona u vhala na u pfesesa ipfiU vhalo nga u elela | <p>U shumisa nḑivho ya mibvumo na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala.</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa vhuṭaledzi.• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi loṭhe.• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi, tsumbo. fh-asi• U shumisa u fhandekanya maipfi , sa u paḑukanya u itela u pfesesa ipfi loṭhe.U vhalo nga u elela na khalo | <p>U shumisa nḑivho ya mibvumo na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala.</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa vhuṭaledzi.• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi loṭhe.• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi, tsumbo. fh-asi• U shumisa u fhandekanya maipfi, sa u paḑukanya mibvumo u itela u pfesesa ipfi loṭhe.U vhalo nga u elela na | <p>U shumisa nḑivho ya mibvumo na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala.</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa vhuṭaledzi.• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi loṭhe.• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi, tsumbo. fh-asi• U shumisa u fhandekanya maipfi, sa u paḑukanya mibvumo u itela u pfesesa ipfi loṭhe.U vhalo nga u elela na | <p>U shumisa nḑivho ya mibvumo na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala.</p> <p>U shumisa zwikili zwa u kona u vhona na u pfesesa musi a kha tshifhinga tsha ngudo ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">• U bvumisa maipfi u itela u pfesesa• U shumisa mubvumo wa u thoma sa vhuṭaledzi.• U shumisa zwipiḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi loṭhe.• U ṭanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi, tsumbo. fh-asi• U shumisa u fhandekanya maipfi, sa u paḑukanya mibvumo u itela u pfesesa ipfi loṭhe.U vhalo nga u elela na |

| Themo 1 Maḑuvha a 45 | Vhege 1 | | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THERO/ṰHOHO | ṰHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṰE | | VHUḐIPFI | | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | | | | | |
| MAḐUVHA A FUMI O ṰANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme U vhala nga vhavhili/ U vhala ha mugudi e eṱhe | itela u kona u vhala na u pfesesa ipfi | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala. | U vhala nga u elela na khalo | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhala nga u elela na khalo | U vhala nga u elela na khalo |
| | U vhala nga u elela na khalo | | | | | | | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | | | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala |
| | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | | | | | | U vhala ha mugudi e eṱhe: Bugu dza zwifanyiso, raimi, bugu dza zwiṱori u bva Ṱaiburari kana kha khona ya u vhalela ya kiṰasini. | U vhumba maipfi o o ḑoweleaho musi a tshi khou vhala | U vhala ha mugudi e eṱhe: Bugu dza zwifanyiso, raimi, bugu dza zwiṱori u bva Ṱaiburari kana kha khona ya u vhalela ya kiṰasini. | U vhala ha mugudi e eṱhe: Bugu dza zwifanyiso, raimi, bugu dza zwiṱori u bva Ṱaiburari kana kha khona ya u vhalela ya kiṰasini. | U vhala ha mugudi e eṱhe: Bugu dza zwifanyiso, raimi, bugu dza zwiṱori u bva Ṱaiburari kana kha khona ya u vhalela ya kiṰasini. |
| | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṱwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṱwala na zwa vhaṱweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela |
| Ṱhoho dza CAPS | | | | | | | | | | | |
| U ṰṰWALA | | | | | | | | | | | |
| (Tshifhinga tsha fhasi: Minthe dza 3 x 20 nga ḑuvha; Tshifhinga tsha nṱhesa minethe dza 3 x 20 nga ḑuvha) | | | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa | Itani nyito dza u fhaṱa maipfi: | Itani nyito dza u fhaṱa maipfi: | Itani nyito dza u fhaṱa maipfi: | Do word building tasks: | |

| Themo 1 Maḍuvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| THERO/ṲHOHO | ṲHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṲE | | VHUDIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | |
| MAḌUVHA A FUMI O ṲANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | | | | | |
| | <i>phandḁ na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho.</i> | <i>phandḁ na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho.</i> | <i>phandḁ na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho.</i> | <i>phandḁ na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho.</i> | <i>phandḁ na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho.</i> | <i>phandḁ na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho.</i> | <ul style="list-style-type: none">U ṁwala maḍuvha a vhege na miṁwedzi ya ṁwaha nga ṁḁila yone.Mupeleṭo wa mafhungoa 3 | <ul style="list-style-type: none">U ṁwala maḍuvha a vhege na miṁwedzi ya ṁwaha nga ṁḁila yone.Mupeleṭo wa mafhungo a 3 | <ul style="list-style-type: none">U ṁwala maḍuvha a vhege na miṁwedzi ya ṁwaha nga ṁḁila yone.Mupeleṭo wa mafhungo a 3 | <ul style="list-style-type: none">U ṁwala maḍuvha a vhege na miṁwedzi ya ṁwaha nga ṁḁila yone.Mupeleṭo wa mafhungo a 3 . |
| | Kha vha ite nyito dza foniki. | Kha vha ite nyito dza foniki. | Kha vha ite nyito dza foniki. | Kha vha ite nyito dza foniki. | Kha vha ite nyito dza foniki. | Kha vha ite nyito dza foniki. | U fhindula tholokanyonḁivho nga ha tsumbo: <ul style="list-style-type: none">Tshimima. | U ola zwifanyiso na u ṁwala mafhungo u sumbedza u pfesesa tshiṭori. <ul style="list-style-type: none">Mutalotshifhinga wanga. | U ṁwala ndaela sa tsumbo, u ya kha khonani. <ul style="list-style-type: none">Ṃwani mbuno mbili uri ndi ngani khonani yaṇ a tshi tea u takala. | U ṁekedza mihumbulo, maipfi,na mafhungo kha tshiṭori tsha kiḁasi (u ṁwala khathihi). <ul style="list-style-type: none">U ḁadza mepe wa muhumbulo – zwithu zwine vhana vha zwi funesa. |
| | U vhekanya zwiitei zwa kha liṁwalwa nga u tevhekana a tshi thuswa nga maipfi sa U thoma, ha tevhela, mafheleloni. | U dzhenelela kha nyambedzano na u ṁea mihumbulo kha tshiṭori. | U dzhenelela kha nyambedzano na u ṁea mihumbulo kha tshiṭori. <ul style="list-style-type: none">Ṳhoho ya vhusiku yo ḁi fpa hani? | U dzhenelela kha nyambedzano na u ṁea mihumbulo kha tshiṭori. | U dzhenelela kha nyambedzano na u ṁea mihumbulo kha tshiṭori. <ul style="list-style-type: none">Maipfi a nyanyuwo – maipfi a musi wo takala na musi u tshi khou ofha. | U pulana, u ṁwala na u ṁekedza tshiṭori tshawe tsha pharagirafu dza fhasisa mbili na u shumisa maipfi a ngaho “Liṁwe ḁuvha” na “Tsha mafhelelo” <ul style="list-style-type: none">Sedzani tshifanyiso ni ṁwale uri ndi mushumo ufhio une vhathu vha khou shuma vhusiku. | U ṁekedza mihumbulo, maipfi na mafhungo kha kiḁasi (u vhala khathihi). <ul style="list-style-type: none">Milayo ya kiḁasi ya ṁwaha – vhagudi vha ṁea mihumbulo. | U shumisa zwifanyiso u nanga Ṳhoho ya u ṁwala ngayo. <ul style="list-style-type: none">U nanga tshinepe kana tshifanyiso tsha ene muṁe. Vhekanyani zwifanyiso nga u tevhekana hazwo ni ṁwale nga hazwo. | U ṁekedza mihumbulo, maipfi na mafhungo kha kiḁasi (u vhala khathihi). <ul style="list-style-type: none">N di zwifhio zwino ita uri ni takale kiḁasini? | U pulana maitele a u ṁwala na khonani. |
| | <ul style="list-style-type: none">Ushumisa zwifanyiso u u Ṳalutshedza uri vhatu vho vha vha tshi davhidzana hani kale nahone zwino vha khou davhidzana nga ṁḁila ḁe. | U tshenzhela maipfi u tshi ṁwala tshirendo kana luimbo lwo leluwaho. <ul style="list-style-type: none">U ṁwala luimbo u pfukisa mulaedza | U ṁwala pharagirafu dzine dzi Ṳhukhusa dza vha mbili (mafhungo ane a maṲukusa avha a 10) nga tshenzhemo yawe kana zwiitei. <ul style="list-style-type: none">Nangani phuka iṁwe na i ṁwe ya vhusiku niambe uri I dzula ngafhi, zwine ya ḁa na zwine ya ita nz. | U tshenzhela maipfi u tshi ṁwala tshirendo kana luimbo lwo leluwaho. <ul style="list-style-type: none">U shumisa maipfi a raimi u ṁwala tshirendo nga ha phukha dza vhusiku. | U ṁwala pharagirafu dzine dzi Ṳhukhusa dza vha mbili (mafhungo ane a maṲukusa avha a 10) nga tshenzhemo yawe kana zwiitei. <ul style="list-style-type: none">Elekanyani ni tshi khou vhona ṁaledzi i tshi khou wa na tea u ṁwala lutamo lwaṇu. | U shumisa zwiga nga ṁḁila yo teaho (maḁedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṁwe vha kona u vhala zwo ṁwalwaho. | U pulana maitele a u ṁwala na khonani. <ul style="list-style-type: none">Lutamo lwanga lwa ḁuvha ḁa mabebo. | U pulana maitele a u ṁwala na khonani. | U vhudzisa mbudziso u itela u thusedza u Ṳalutshedza nyito ya u ṁwala. | U pulana maitele a u ṁwala na khonani |
| | U shumisa zwiga nga ṁḁila yo teaho (maḁedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṁwe vha | U ṁwala pharagirafu dzine dzi Ṳhukhusa dza vha mbili (mafhungo ane a maṲukusa avha a 10) nga tshenzhemo yawe kana zwiitei. <ul style="list-style-type: none">Khirisimusi. | U vhekanya zwiitei zwa kha liṁwalwa | U dzudzanya mafhungo na phindulo dza tholokanyonḁivho nga fhungo lo fhelelaho. <ul style="list-style-type: none">Mbudziso dza tholokanyonḁiv ho nga ha phukha dza | U dzudzanya mafhungo na phindulo dza tholokanyonḁiv ho nga ha phukha dza | U bvumisa /u peleṲa | U ṁwala pharagirafu nthihi ya mitaladzi/ | U ṁwala maipfi a tshi vhumba fhungo a tshi shumisa maḁedere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, zwiga | U vhudzisa mbudziso u itela u thusedza u Ṳalutshedza nyito ya u ṁwala. <ul style="list-style-type: none">U ṁwala pharagirafu nthihi ya mitaladzi/ mafhungo a malo | Mbudziso dzi ngaho, Ndi ngani, ngafhi, lini, nnyi, n. |

| Themo 1 Maḑuvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
| THERO/ṰHOHO | ṰHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṰE | | VHUḐIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | | | | |
| MAḐUVHA A FUMI O ṰANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | |
| | kona u vhala zwo ṅwalwaho. <ul style="list-style-type: none">U ṅwala mulaedzawa zwo ṅwalwaho nga luambo lwa u sumbedzela (sign language). | Muṭa wa haṅu u takalela hani khirisimusi? | nga u tevhekana a tshi thuswa nga maipfi sa U thoma, ha tevhela, mafheleloni. | vhusiku. U shumisa zwiga nga ṅḑila yo teaho (maḑedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṅwe vha kona u vhala zwo ṅwalwaho. | Vhekanyani mafhungo kha daigiramu kana thebulu. <ul style="list-style-type: none">Nwalani maipfi a vhuḑipfi kha thebulu ni ṅwale uri ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽi nga shumiswa lini. | maipfi a ḑivheaho nga ṅḑila yone na u lingedza u peleṭa maipfi a sa ḑivhei a tshi shumisa ṅḑivho ya foniki/mibvumo. | mafhungo a malo sa tsumbo: mafhungo awe ene muṅe, tshiṭori tsha vhusiki, ṭhalutshedzo ya tshiwo. <ul style="list-style-type: none">Lutamo lwanga lwa ḑuvha ḽa mabebo. | garukela na zwiḑevhe. U shumisa thekhniki yay a u fhaṭa mafhungo, ṅḑivho ya foniki/mibvumo na milayo ya mupeleṭo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. | pharagirafu nthihi ya mitaladzi/ mafhungo a malo sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none">Ṽwalani dayri nga ha ḑuvha ḽe ḽa ni takadza na ḑuvha le na ṭungufhala. | <ul style="list-style-type: none">U fhedzisa mepe wa muhumbulo wa ṅwala pharagirafu nga ha zwine wa takalela u ita nahone ndi ngani a tshi takalela iyo nyito. |
| | U bvumisa /u peleṭa maipfi a ḑivheaho nga ṅḑila yone na u lingedza u peleṭa maipfi a sa ḑivhei a tshi shumisa ṅḑivho ya foniki/mibvumo . | U vhekanya zwiitei zwa kha ḽiṅwalwa nga u tevhekana a tshi thuswa nga maipfi sa U thoma, ha tevhela, mafheleloni. | U shumisa zwiga nga ṅḑila yo teaho (maḑedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṅwe vha kona u vhala zwo ṅwalwaho. | U bvumisa /u peleṭa maipfi a ḑivheaho nga ṅḑila yone na u lingedza u peleṭa maipfi a sa ḑivhei a tshi shumisa ṅḑivho ya foniki/mibvumo. | U shumisa zwiga nga ṅḑila yo teaho (maḑedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṅwe vha kona u vhala zwo ṅwalwaho. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U ṅwala maipfi u vhumba fhungo a tshi shumisa maḑedere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, khoma, zwiga garukela na zwiḑevhe. | U ṅwala maipfi u vhumba fhungo a tshi shumisa maḑedere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, khoma, zwiga garukela na zwiḑevhe. | U ṅwala maipfi u vhumba fhungo a tshi shumisa maḑedere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, khoma, zwiga garukela na zwiḑevhe. | U ṅwala maipfi u vhumba fhungo a tshi shumisa maḑedere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, khoma, zwiga garukela na zwiḑevhe. |
| | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U shumisa zwiga nga ṅḑila yo teaho (maḑedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṅwe vha kona u vhala zwo ṅwalwaho. | U bvumisa /u peleṭa maipfi a ḑivheaho nga ṅḑila yone na u lingedza u peleṭa maipfi a sa ḑivhei a tshi shumisa ṅḑivho ya foniki/mibvumo. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U shumisa zwiga nga ṅḑila yo teaho (maḑedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṅwe vha kona u vhala zwo ṅwalwaho. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. |
| | U ita bannga yawe ya maipfi na dikishinari. | U shumisa zwiga nga ṅḑila yo teaho (maḑedere danzi, khoma, zwivhudzisi na zwigarukela) lune vhaṅwe vha kona u vhala zwo ṅwalwaho. | U bvumisa /u peleṭa maipfi a ḑivheaho nga ṅḑila yone na u lingedza u peleṭa maipfi a sa ḑivhei a tshi shumisa ṅḑivho ya foniki/mibvumo . | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U ita bannga yawe ya maipfi na dikishinari. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. | U shumisa thekhniki ya u vhumba maipfi, ṅḑivho ya mibvumo na milayo ya u peleṭa u ṅwala maipfi a so ngo ḑoweleaho. |
| | U ṭola dikishinari u wana ṭhalutshedzo yone na | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḑila yone. | U ṭola dikishinari u wana ṭhalutshedzo yone na | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga |

| Themo 1 Maḁuvha a 45 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| THERO/ṲHOHO | ṲHOHO DZI SONGO ITWAHO KHA MUROLE WO FHIRAHO | | | | | | NGA HA NṲE | | VHUDIPFI | |
| NZUDZANYO YA U KHUNYELEDZA ZWO SALELAHO | | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 1 | | | |
| MAḁUVHA A FUMI O ṲANGANYISWAHO KHA MAITELE A U FUNZA NA U GUDA | | | | | | | | | | |
| | mupeleṲo wa maipfi wone. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ndila yone. | ndila yone. U Ṳola dikishinari u wana Ṳhalutshedzo yone na mupeleṲo wa maipfi wone. | mupeleṲo wa maipfi wone. | ndila yone. | | | | | |
| Ṳhoho ya CAPS | | | | | | | MUṲWALO | | | |
| | | | | | | | (Tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 3 x 15 nga ḁuvha; Tshifhinga tsha fhasisa minethe 4 x 15 nga ḁuvha) | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa phanḁa na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho. | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa phanḁa na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho. | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa phanḁa na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho. | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa phanḁa na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho. | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa phanḁa na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho. | Nyito dzo dzinginywaho. Mugudisi u isa phanḁa na u funza mushumo u songo fhelaho wa murele wo fhiraho. | Kha vha funze khesivi/mupombo: <ul style="list-style-type: none">Datumu na khepusheni.U vhumba phetheni na maḁedere :  U kopa zwo ṅwalwaho nga ndila yone. | Kha vha funze khesivi/mupombo: <ul style="list-style-type: none">Datumu na khepusheni.U vhumba phetheni na maḁedere :  U kopa zwo ṅwalwaho nga ndila yone. | Kha vha funze khesivi/mupombo: <ul style="list-style-type: none">Datumu na khepusheni.U vhumba phetheni na maḁedere :  U kopa zwo ṅwalwaho nga ndila yone. | Kha vha funze khesivi/mupombo: <ul style="list-style-type: none">Datumu na khepusheni U vhumba phetheni na maḁedere U kopa zwo ṅwalwaho nga ndila yone. |
| | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala datumu na Ṳhoho: MuṅwaloU ṅwala phetheni: U ṅwala maḁedere danzi na maṲuku: A a, X xU ṅwala maipfi na mafhungo a na zwikhalaU talela mushumo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala datumu na Ṳhoho: MuṅwaloU ṅwala phetheni: U ṅwala maḁedere danzi na maṲuku: T Ṳ, E eU ṅwala maipfi na mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala datumu na Ṳhoho: MuṅwaloU ṅwala phetheni: U ṅwala maḁedere danzi na maṲuku: P p , G gU ṅwala maipfi na mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala datumu na Ṳhoho: MuṅwaloU ṅwala phetheni: U ṅwala maḁedere danzi na maṲuku: O o, I iU ṅwala maipfi na mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala datumu na Ṳhoho: MuṅwaloU ṅwala phetheni: U ṅwala maḁedere danzi na maṲuku: B b, D dU ṅwala maipfi na mafhungo a na zwikhala | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala datumu na Ṳhoho: MuṅwaloU ṅwala phetheni: U ṅwala maḁedere danzi na maṲuku: J j, F fU ṅwala maipfi na mafhungo a | | | | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

Pulane ya u Funza ya Nwaha wa 2021 – Themo 2: THERO: Tshivenda Luambo Lwa Hayani Gireidi 3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Temo 2 Maḡuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
| THEROj/ ṬHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḐIFHINDULELI | KUḒELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | | | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| Ṭhoḥo dza CAPS | U THETSHELESA NA U AMBA (Tshifhinga tsha fhasisa: minethe dza 3 x 15 nga vhege; Tshifhinga tsha n̄thesa:minethe dza 4 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | | |

| Themo 2 Maḁuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
| THEROj/ ṲHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUDIFHINDULELI | KUḼELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | <ul style="list-style-type: none">U thetshesela ndunzhendunzhe ya ndaela dzi konḁaho (dzi nga vha 4) na u fhindula nga nḁila yoneNese wa kiliniki u vhudza vhana nga ha: tsumbo, u nga thivhela hani mikota,u lafha tshilonda, n.z. | <ul style="list-style-type: none">U thetshesela ndunzhendunzhe ya ndaela dzi konḁaho (dzi nga vha 4) na u fhindula nga nḁila yoneMushumela vhapo u amba na vhana nga ha: “u dzudza muvhili wo tsireledzea”.Musi ri tshi takalela tshithu nahone ri tshi funa tshi tshi ya phanḁa, ri wana vhuḁipfi ha “ee” .Musi ri tshi wana zwithu zwi no ita uri ri si dzulisee nahone ri funa tshi tshi guma, ri wana vhuḁipfi ha “hai” . | U thetshesela zwiṭori, u topola muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa na mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṱha. sa tsumbo: “Ni humbula unga ndi ṱhoho ya khwiṇesa ya tshiṭori naa? Ndi ngani?” | U thetshesela zwiṭori, u topola muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa na mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṱha. sa tsumbo: “Ni humbula unga ndi ṱhoho ya khwiṇesa ya tshiṭori naa? Ndi ngani?” | <ul style="list-style-type: none">U thetshesela zwiṭori, u topola muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa na mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṱha.U thetshesela tshiṭori nga ha: tsumbo, Lisa u thusa nga ngomu hayani. | U thetshesela ndunzhendunzhe ya ndaela dzi konḁaho (dzi nga vha 5) na u fhindula nga nḁila yone | U ṇekedza nyito ya orala: tsumbo, “u sumbedza wa amba” – u ṭalutshedza na u vhambedza tshithu. | U ṇekedza nyito ya orala: tsumbo, “u sumbedza wa amba” – u ṭalutshedza na u vhambedza tshithu. | U thetshesela zwiṭori nga vhuronwane kha radio, kana zwo dzudzanywaho nga mugudisi. | U amba nga tshenzhemo ya ene muṇe, sa u kovhekana mafhungo, u bvisa vhuḁipfi na uṇea muhumbulo. | U thetshesela zwiṭori nga vhuronwane kha radio, kana zwo dzudzanywaho nga mugudisi. |
| | <p>U thetshesela zwiṭori, u topola muhumbulo muhulwane na u fhindula mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṱha</p> <ul style="list-style-type: none">U amba nga ha zwithu zwa ndeme zwi kwamaho u alafha zwo gudwaho afho nṱha. | <p>U thetshesela zwiṭori, u topola muhumbulo muhulwane na zwidodombezwa na u fhindula mbudziso dza</p> | <p>U thetshesela tshiṭori nga ha, tsumbo, kudawana kwe kwa vha ku sa ḽi nama kana tshiṭori tsha zwi songo ḁoweleaho. (Tshiṭori nga ha uri ndi ngadzula hani ndi na mutakalo.)</p> | <p>U thetshesela tshiṭori nga ha: tsumbo, Pilani u pfuka milayo ya kilasini.</p> | <p>U thetshesela tshiṭori nga ha: tsumbo, Lisa u thusa nga ngomu hayani.</p> | <p>U thetshesela tshiṭori nga ha: tsumbo, Lisa u thusa nga ngomu hayani.</p> | <p>U thetshesela ndunzhendunzhe ya ndaela dzi konḁaho (dzi nga vha 5) na u fhindula nga nḁila yone</p> | <p>U ṇekedza nyito ya orala: tsumbo, “u sumbedza wa amba” – u ṭalutshedza na u vhambedza tshithu.</p> | <p>U ṇekedza nyito ya orala: tsumbo, “u sumbedza wa amba” – u ṭalutshedza na u vhambedza tshithu.</p> | <p>U thetshesela zwiṭori nga vhuronwane kha radio, kana zwo dzudzanywaho nga mugudisi.</p> | <p>U amba nga tshenzhemo ya ene muṇe, sa u kovhekana mafhungo, u bvisa vhuḁipfi na uṇea muhumbulo.</p> |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Themo 2 Maḑuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| THEROj/ ṰHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḐIFHINDULELI | KUḒELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | |
| | wa zwipfa. <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha nga vhudzisa mbudziso kha nese wa kiliniki uri a fhindule. | kuhumbulele kwa vhuimo ha nṱha, Sa tsumbo: “Ni vhona unga ndi ṱhoho yo teaho ya tshiṱori naa? Ndi ngani” <ul style="list-style-type: none">Mushumela vhapo u vhalela vhagudi tshiṱori. U vhudzisa mbudziso u itela u wana ṱhalutshedzo na u amba kha zwe wa zwipfa. U bvusa vhuḑipfi nga ha liṅwalwa na uṅea mbuno. <ul style="list-style-type: none">Ndi ngani a tshi ḑipfa ngauralo ? U dzhenelela kha nyambedzano, u vhudzisa mbudziso na u sumbedza u vha na ndavha na vhuḑipfi ha vhaṅwe. <ul style="list-style-type: none">Ndi tshenzhela “Ee” and “hai” | itea zwavhukuma naa? Inwi no ita mini?” <ul style="list-style-type: none">U fhindula mbudziso nga ha tshiṱori. U dzhenelela kha nyambedzano, u vhudzisa mbudziso na u sumbedza u vha na ndavha na vhuḑipfi ha vhaṅwe. <ul style="list-style-type: none">Vhabvumbedzw a vha tshiṱori vha ḑi pfa hani? U fhindula mbudziso na u ṅea mbuno kha phindulo yawe. Sa tsumbo: “Ee. Ndi humbula uri ṱhoho i vhudza muvhali zwine tshiṱori tsha amba nga hazwo. | U bvisa vhuḑipfi hawe nga ha tshiṱori a ṅea na zwiitisi. <ul style="list-style-type: none">Ndi ngani ni tshi humbula uri ṅwana o dinalea nga u dzhielwa vhukando musi o khakha? U fhindula mbudziso, u vhudzisa mbudziso na u ṅea mbuno kha phindulo dzawe. Tsumbo:“Ee. Ndi humbula uri ṱhoho i vhudza vhavhali zwine tshiṱori tsha amba nga hazwo ” U ita nyambedzano nga ṱhoho ya tshiṱori; cni nga humbula nga iṅwe thoho ya tshṱori? | U fhindula mbudziso na u ṅea mbuno kha phindulo dzawe. Vhagudi vha vhudzana mishumo ine vha thusa ngayo hayani. | muhumbulo. <ul style="list-style-type: none">KuḒele ku re na mutakalo U shumisa luambo u ita ṱhoḑisiso na u dzinginya dziṅwe ṅḑila. sa tsumbo: “ndi humbula uri zwi nga ...”, “Arali ... hone ...”. U dzinginya thandululo ya thaidzo. | phambanya mafhungo sa uḒelele kwa ṅwana na kwa Ṱhoho. <ul style="list-style-type: none">U guda/ sedzulusa kuḒelele kwa vhaṅwe. U dzinginya thandululo ya thaidzo. | zwe na zwi vhona? U thetshesesa zwiṱori, zwirendo, nyimbo na u fha muhumbulo hu na zwiitisi. <ul style="list-style-type: none">Tshirendo nga ha: tsumbo, lusunzi. U ṱalukanya na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele. <ul style="list-style-type: none">Zwikhokhonono zwi a ri thusa kana zwa ri vhaisa.... | shumesaho.... Hu na u thusiwa, vha humbulela zwi no ḑo itea kha tshiṱori. Tsumbo: “U lavhelesa ṱhoho ya tshiṱori na khavara ya bugu. “Ni humbula uri hu ḑo itea mini?” U ṱalukanya na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha zwiṱori, nyimbo na zwirendo, na u shumisa maṱanganyi a nonga “ngauri”. sa tsumbo: “Mbevha l khou shavha ngauri...” <ul style="list-style-type: none">Ndi ngani lunyunyu lwolwo shavhela kule? | wana mafhungo. <ul style="list-style-type: none">U ita tshisusu tshawe.U guda/ sedzulusa, u vhambedza na u fhambanya mafhungo Nḑila dzo fhambana naho dza u ita tshisusu tshanga. U dzinginya thandululo ya thaidzo | <ul style="list-style-type: none">U thetshesesa tshiṱori nga ha , tsumbo. kuḑula kuṱukuṱuku. U ṱalukanya na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha zwiṱori, nyimbo na zwirendo, na u shumisa maṱanganyi a nonga “ngauri”. sa tsumbo: “Mbevha l khou shavha ngauri...” <ul style="list-style-type: none">Ndi ngani, fsa tsumbo, kuḑula kwo vha kwo tshuwa? U dzinginya thandululo ya thaidzo U shumisa thaidzo ya tshiṱorini u wana thandululo. |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 2 Maḑuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| THEROj/ ṬHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | | PFANELO NA VHUḐIFHINDULELI | | KUḐELE KU RE NA MUTAKALO | | | ZWIKHOKHONONO | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| | musi ... | | | | | | | | | | | |
| Ṭhofo dza CAPS | FONIKI (Tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 4 X 15 nga vhege; Tshifhinga tsha nṱhesa minethe dza 5 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya na u shumisa mubvumo wa u thoma wa maipfi: tshi-kha tshikoli, dzh- kha dzhena, nndw-kha nndwakhulu | <ul style="list-style-type: none">U shumisa mibvumo mbw-, na ngw- nga nḑila yone sa tsumbo, milambwana, ngwana | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo. | <ul style="list-style-type: none">U ṛwala maḑuvha a vhege na miṛwedzi ya ṛwaha nga nḑila yone. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya na u shumisa maipfi a re na raimi sa sea, rea, vhea. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U dovholola mibvumo yo no funzwaho. |
| | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: ea | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: ai | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: ae | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thevhekano ya pfalandoṱhe: ee | <ul style="list-style-type: none">U dzudzanya maḑere na maipfi nga mutevhe wa alifabethe | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa mafhungo hu tshi shumiswa mibvumo yo funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya mafhelelo a maipfi are na -ela sa fhela, -ni sa hayani. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya mafhelelo a maipfi are na -elo mutshelo. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya mafhelelo a maipfi are na –ula sa kha shula. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thevhekano dza mibvumo i vhumbaho zwi no fana(tsumbo. kw/pw sa kha kwaṭula/pwaṭu la, | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya mafhelelo a maipfi are na –ula sa kha shula. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya mafhelelo a maipfi are na –ula sa kha shula. |
| | <ul style="list-style-type: none">U ṛwala maḑuvha a vhege na | <ul style="list-style-type: none">U ṛwala maḑuvha a vhege na miṛwedzi ya ṛwaha nga nḑila yone. | <ul style="list-style-type: none">U dzudzanya maḑere na maipfi nga mutevhe wa alifabethe | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo. | <ul style="list-style-type: none">U vumba maipfi nga nḑivho ya foniki yo gudwaho. | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga nḑila yone nga u shumisa nḑivho ya foniki kha thesite isi ya | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa mafhungo hu tshi shumiswa mibvumo yo funzwaho | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga nḑila yone nga u shumisa nḑivho ya | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga nḑila yone nga u shumisa | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa mafhungo hu tshi shumiswa mibvumo yo funzwaho | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa mafhungo hu tshi shumiswa mibvumo yo funzwaho | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga nḑila yone nga u shumisa |

| Themo 2 Maḡuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 | |
|-------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| THEROj/ THOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | | PFANELO NA VHUDIFHINDULELI | | KUḲELE KU RE NA MUTAKALO | | ZWIKHOKHONONO | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| | miñwedzi ya ñwaha nga ñḡila yone. | <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga ñḡivho ya foniki yo gudwaho.. | <ul style="list-style-type: none">U ñwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | <ul style="list-style-type: none">U dzudzanya maḡedere na maipfi nga mutevhe wa alifabethe r. | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga ñḡila yone nga u shumisa ñḡivho ya foniki. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya uri miñwe mibvumo l a imelwa nga mupeleṭo wo fhambanaho U fana na tzh,tsh | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya uri miñwe mibvumo l a kona u imelwa nga mibvumo yo fhambnaho ine a tou nanga sa tsumbo: lafhiwa/lafhwa | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya uri miñwe mibvumo l a kona u imelwa nga mibvumo yo fhambnaho ine a tou nanga sa tsumbo: lafhiwa/lafhwa | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya uri miñwe mibvumo l a kona u imelwa nga mibvumo yo fhambnaho ine a tou nanga sa tsumbo: lafhiwa/lafhwa | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga ñḡila yone nga u shumisa ñḡivho ya foniki kha thesite isi ya fomala, mupeleṭo na mushumo woṭhe wa u ñwala. | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya uri miñwe mibvumo l a kona u imelwa nga mibvumo yo fhambnaho ine a tou nanga sa tsumbo: lafhiwa/lafhwa | |
| | <ul style="list-style-type: none">U vhumba maipfi nga ñḡivho ya foniki yo gudwaho. | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga ñḡila yone nga u shumisa ñḡivho ya foniki. | | <ul style="list-style-type: none">U guda maipfi a fumi (10) nga vhege u bva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḡowealeaho. | <ul style="list-style-type: none">U dzudzanya maḡedere na maipfi nga mutevhe wa alifabethe | <ul style="list-style-type: none">U guda maipfi a fumi (10) nga vhege u bva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḡowealeaho. | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo : e-le-lwa | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo. | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U peleṭa maipfi nga ñḡila yone nga u shumisa ñḡivho ya foniki. | <ul style="list-style-type: none"> | | <ul style="list-style-type: none">U ñwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | <ul style="list-style-type: none">U guda maipfi a fumi (10) nga vhege u bva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḡowealeaho. | <ul style="list-style-type: none">U guda maipfi a fumi (10) nga vhege u bva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḡowealeaho. | | | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo: e-le-lwa | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U guda maipfi a fumi (10) nga vhege u bva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḡowealeaho. | <ul style="list-style-type: none">U guda maipfi a fumi (10) nga vhege u bva kha ngudo dza foniki na maipfi o ḡowealeaho. | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo: e-le-lwa | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U ñwala maipfi mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | <ul style="list-style-type: none">U ñwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | | | | <ul style="list-style-type: none">U ñwala mafhungo mararu mapfufhi o ambiwaho nga mugudisi. | | | | | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya a maipfi a na madungo manzhi u ya nga madungo ayo: e-le-lwa | <ul style="list-style-type: none">U shumisa maipfi ane a bulwa na u peleṭwa u fana fhedzi ana ṭhalutshedzo dzi sa fanisa kha ṭhoḡo: kha tshipuka tsha ḡakani |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 2 Maɗuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|
| THEROj/ ṬHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḐIFHINDULELI | KUḐELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | | | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | uri mupeleṭo muthihi u nga imela mibvumo i sabulwi u fana. 'tshienda', 'enda' | kana murangapha ṇḁakana ya tshipida tsha muvhili. <ul style="list-style-type: none"> U ṭalukanya uri miṇwe mibvumo l a kona u imelwa nga mibvumo yo fhambnaho ine a tou nanga sa tsumbo: lafhiwa/lafhwa U shumisa maipfi a no amba zwi no fana fhedzi a tshi fhambana u u bulwa u fana na u vhalavhala/ambesa |
| Ṭhoho dza CAPS | U VHALA | | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme U vhalana vhagudi (Tshifhinga tsha | U shumisa vhusevheḑi ha u vhona u amba nga maṇwalwa a girafiki. <ul style="list-style-type: none"> Zwifanyiso zwa maga a u alafha | U shumisa vhusevheḑi ha u vhona u amba nga maṇwalwa a girafiki. <ul style="list-style-type: none"> U amba nga zwifanyiso | U vhalabugu nga kilasi yoṭhe na mugudisi (u vhalana vhagudi) na u ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane na | U shumisa vhusevheḑi ha u vhona u amba nga maṇwalwa a girafiki. Sa tsumbo, u lavhelesa zwinepe | U vhalabugu nga kilasi yoṭhe na mugudisi (u vhalana vhagudi) na u ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane na | U shumisa vhuṭeledzi ha u vhona. <ul style="list-style-type: none"> U shumisa zwifanyiso zwa zwigwada zwo fhambananaho | U vhalabugu nga kilasi yoṭhe na mugudisi (u vhalana vhagudi) na u ṭalutshedza ndunzhe ya zwiitei, muteo na | U vhalana kilasi maṇwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phositara na maṇwalwa a elekiṭhironiki na | U vhalabugu nga kilasi yoṭhe na mugudisi (u vhalana vhagudi) na u ṭalutshedza ndunzhe | U vhalana kilasi maṇwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phositara na maṇwalwa a elekiṭhironiki na | U vhalabugu nga kilasi yoṭhe na mugudisi (u vhalana vhagudi) na u ṭalutshedza ndunzhe |

| Themo 2 Maḁuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--------------------------------|
| THEROj/ ṲHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUDIFHINDULELI | KUḼELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | | | | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| nṡhesa minethe dza 5 x 15 ; tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 3 x 20) | mikota na zwilonda. U vhalanga kilasi maṡwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phositara na maṡwalwa a eḼekithironiki na mugudisi (u vhalanga na vhagudi). • U vhalanga khepusheni dza phositara. • U vhambedza ḽiṡwalwa na zwifanyiso. U vhalanga ndaela dza kilasini. U fhindula mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṡha dzo ḁi sendeka kha ḽiṡwalwa musi hu saathu u vhalwa, hu tshi khou vhalwa, na musi ho no | zwivhili pictures. • Ndi tshifhio tshifanyiso tshi re tsumbo ya nyito yo tsireledzeaho nahone ndi tshifhio tshi re tsumbo ya nyito i songo tsireledzea? U vhalanga kilasi maṡwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phositara na maṡwalwa a eḼekithironiki na mugudisi (u vhalanga na vhagudi). • U vhalanga mapulo a tshipitshi na vhagudi. U vhalanga bugu nga kilasi yoṡhe na mugudisi (u vhalanga na vhagudi) na u ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane na vhabvumbedzwa vhahulwane. • Vha na mugudisi vha vhalanga tshitori nga ha... Ndi dzudza mugudisi vha vhalanga tshitori nga ha... Ndi dzudza muvhili wanga u na mutakalo.... | vhabvumbedzwa vhahulwane. • Vha na mugudisi vha vhalanga tshitori nga ha... Ndi dzudza muvhili wanga u na mutakalo.... U vhalanga zwirendo nga ha ṡhoḁo na u ita nyambedzano nga (tshivhumbeo na ṡhalutshedzo). • Ndi dzudza muvhili wanga u na mutakalo.... U fhindula mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṡha dzo ḁi sendeka kha ḽiṡwalwa musi hu saathu u vhalwa, hu tshi khoul vhalwa, na musi ho no vhalwa sa tsumbo: “Ni | wa ita nyambedzano uri zwi nga ha mini, tsho dḁhiwa ngafhi, n.z. • Lavhelesani tshifanyiso tsha vhana vha kilasini. • Ambani na khonani yaṡu nga ha milayo ine vhana avha vha khoul i pfuka. U vhalanga kilasi maṡwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phositara na maṡwalwa a eḼekithironiki na mugudisi (u vhalanga na vhagudi). • U vhalanga phositara ya pfanelo na vhudifhinduleli nau ṡalutshedza zwie dza amba zwone nga nthihi. | vhabvumbedzwa vhahulwane. • Vha vhalanga tshitori na mugudisi nga ha tsumbo. Lisa u thusa hayani. U fhindula mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṡha ho ḁisendeka kha ḽiṡwalwa, hu sathu vhalwa,hu tshi khoul vhalwa na nga murahu ha u vhalanga, sa tsumbo: “Ni vhona unga hu ḁo itea mini zwi tevhelaho?” U fhindula mbudziso nga ha tshitori tsho vhalwaho. | zwa zwiliwa. • U vhalanga kilasi maṡwalwa o hudzwaho sa zwirendo, bugu khulwane, phositara na maṡwalwa a eḼekithironik i na mugudisi (u vhalanga na vhagudi). • U vhalanga mafhungo are kha tshigwada tshiṡwe na tshiṡwe tsha zwiliwa U shumisa maipfi a ndeme na ṡhohwana u wana mafhungo kha maṡwalwa ane asi vhe a fikishini. • Mutevhe wa zwiliwa zwa pfushi. U vhalanga na u fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa vhuimo ha | vhushaka vhukati ha zwivhangini na mvelele. • Sa tsumbo, u vhalanga tshitori nga ha zwithu zwine zwa ri fha nungo na zwine zwa ri kula nungo. U fhindula mbudziso dza kuhumbulele kwa vhuimo ha nṡha dzo ḁisendeka nga ḽiṡwalwa lo vhalwaho U fhindula mbudziso nga ha tshitori tsho vhalwaho. | mugudisi (u vhalanga na vhagudi). U vhalanga zwitori zwi si zwa fikishini nga ha zwikhokhono no: • Tshaka • Zwipiḁa zwa muvhili. • Zwikhokhonono zwine zwa ri vhaisa na zwine zwa ri thusa. U shumisa vhuṡeledzi ha u vhona. • Tshifanyiso tsha tshikhokhonono tshi sumbedzaho zwipiḁa zwa muvhili. U shumisa thebulu ya zwire ngomu, siaṡari ḽa u rangela na masiaṡari a bugu u wana mafhungo. • Mbuno nga ha zwikhokhonono. | ndunzhe ya zwiitei, muteo na vhushaka vhukati ha zwivhangini na mvelele • Vha na mugudisi vha vhalanga tshitori nga ha , tsumbo lunyonyu lu ṡoṡaho U shumisa thebulu ya zwire ngomu, siaṡari ḽa u rangela na masiaṡari a bugu u wana mafhungo. • Vhagudi vha sedza bugu dza zwitori. U shumisa maipfi a khono na ṡhohwana u wana mafhungo kha maṡwalwa a si a fikishini. • ḁivhaipfi nga ha zwikhokhono no. U fhindula | mugudisi (u vhalanga na vhagudi). • Vha tshi thuswa nga mugudisi, vha vhalanga zwishumiswa zwi toḁeaho na uri ndi zwifhio zwi toḁeaho u ita tshisusu. U wana na u shumisa zwiko zwa mafhungo sa vhadzulapo, ḽaiburari na dzibugu. • Sedzanu kha bugu dzo fhambananaho nḁila dzo fhambanana ho dza u ita tshisusu. U shumisa thebulu ya zwire ngomu, siaṡari ḽa u rangela na masiaṡari a bugu u wana mafhungo. • U ita tshisusu tshawe ene | ndunzhe ya zwiitei, muteo na vhushaka vhukati ha zwivhangini na mvelele • V ha na mugudisi vha vhalanga khepusheni ya nga ha tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tsumbo,ḁula. U wana na u shumisa zwiko zwa mafhungo sa bugu dza ḽaiburari. • U sedza bugu dzi ṡalutshedza o zwitendeledzi zwa vhutshilo ha zwipuka. U shumisa thebulu ya zwire ngomu, siaṡari ḽa u rangela na masiaṡari a bugu u wana mafhungo. | |

(Tshifhinga tsha
nasisa 2h30 nga
vhege – minethe
dza 30 nga

| Themo 2 Maḑuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|----------|--------------------------------|
| THEROj/ ṲHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḐIFHINDULELI | KUḐELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | | | | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| ḑuvha) *U nanga zwiṡirathedzhi zwa 2 -3 nga vhege. | tshothe tshi vhala tshiṡori tshithihi tshi no fana: U shumisa zwikili zwa u dikhouda/u paḑukanya u sedzulusa zwivhumbeo. • U paḑukanya maipfi nga madungo. • U kona u ṡanganyisa madungo. • U ṡalukanya maipfi maṡuku kha ipfi ḽihulwane. U shumisa vhuṡeledzi ha nyimele. • U shumisa zwifanyiso u wana uri tshiṡori tshi khou amba nga ha mini. • U tevhela vhuṡaladzi ha tshiṡori u humbulela uri maṡwe maipfi kha tshiṡori a | vhala tshiṡori tshithihi tshi no fana: U shumisa zwikili zwa u dikhouda/u paḑukanya u sedzulusa zwivhumbeo. • U paḑukanya maipfi nga madungo. • U kona u ṡanganyisa madungo. • U ṡalukanya maipfi maṡuku kha ipfi ḽihulwane. U shumisa vhuṡeledzi ha nyimele. • U shumisa zwifanyiso u wana uri tshiṡori tshi khou amba nga ha mini. • U tevhela vhuṡaladzi ha tshiṡori u humbulela uri maṡwe maipfi kha tshiṡori a | tshigwada tshothe tshi vhala tshiṡori tshithihi tshi no fana: U shumisa zwikili zwa u dikhouda/u paḑukanya u sedzulusa zwivhumbeo. • U paḑukanya maipfi nga madungo. • U kona u ṡanganyisa madungo. • U ṡalukanya maipfi maṡuku kha ipfi ḽihulwane. U shumisa vhuṡeledzi ha nyimele. • U shumisa zwifanyiso u wana uri tshiṡori tshi khou amba nga ha mini. • U tevhela vhuṡaladzi ha tshiṡori u humbulela uri maṡwe maipfi kha tshiṡori a | vhala tshiṡori tshithihi tshi no fana: U shumisa zwikili zwa u dikhouda/u paḑukanya u sedzulusa zwivhumbeo. • U paḑukanya maipfi nga madungo. • U kona u ṡanganyisa madungo. • U ṡalukanya maipfi maṡuku kha ipfi ḽihulwane. U shumisa vhuṡeledzi ha nyimele. • U shumisa zwifanyiso u wana uri tshiṡori tshi khou amba nga ha mini. • U tevhela vhuṡaladzi ha tshiṡori u humbulela uri maṡwe maipfi kha tshiṡori a | tshigwada tshothe tshi vhala tshiṡori tshithihi tshi no fana: U shumisa zwikili zwa u dikhouda/u paḑukanya u sedzulusa zwivhumbeo. • U paḑukanya maipfi nga madungo. • U kona u ṡanganyisa madungo. • U ṡalukanya maipfi maṡuku kha ipfi ḽihulwane. U shumisa vhuṡeledzi ha nyimele. • U shumisa zwifanyiso u wana uri tshiṡori tshi khou amba nga ha mini. • U tevhela vhuṡaladzi ha tshiṡori u humbulela uri maṡwe maipfi kha tshiṡori u | tshigwada tshoṡhe tshi shuma nga tshiṡori tshithihi tshi no fana kha vhuimo ha u vhala vhu no fana. U shumisa nḑivho ya foniki, nyimele na zwikili zwa u dikhouda zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane a si a ḑivhe. U shumisa zwiṡirathedzhi zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u dovholola u vhala, u awela, u ita nḑowenḑowe ya ipfi a saathu u ḽi vhalela nṡha. Vhagudi vha a ḑi ṡola musi vha tshi khou vhala nga zwikili zwa u ṡalukanya na u vhala hu na u pfesesa. | tshigwada tshoṡhe tshi shuma nga tshiṡori tshithihi tshi no fana kha vhuimo ha u vhala vhu no fana. U shumisa nḑivho ya foniki, nyimele na zwikili zwa u dikhouda zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane a si a ḑivhe. U shumisa zwiṡirathedzhi zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u dovholola u vhala, u awela, u ita nḑowenḑowe ya ipfi a saathu u ḽi vhalela nṡha. Vhagudi vha a ḑi ṡola musi vha tshi khou vhala nga zwikili zwa u ṡalukanya na u vhala hu na u pfesesa. | tshigwada tshoṡhe tshi shuma nga tshiṡori tshithihi tshi no fana kha vhuimo ha u vhala vhu no fana. U shumisa nḑivho ya foniki, nyimele na zwikili zwa u dikhouda zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane a si a ḑivhe. U shumisa zwiṡirathedzhi zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u dovholola u vhala, u awela, u ita nḑowenḑowe ya ipfi a saathu u ḽi vhalela nṡha. Vhagudi vha a ḑi ṡola musi vha tshi khou vhala nga zwikili zwa u ṡalukanya na u vhala hu na u pfesesa. | tshigwada tshoṡhe tshi shuma nga tshiṡori tshithihi tshi no fana kha vhuimo ha u vhala vhu no fana. U shumisa nḑivho ya foniki, nyimele na zwikili zwa u dikhouda zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane a si a ḑivhe. U shumisa zwiṡirathedzhi zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u dovholola u vhala, u awela, u ita nḑowenḑowe ya ipfi a saathu u ḽi vhalela nṡha. Vhagudi vha a ḑi ṡola musi vha tshi khou vhala nga zwikili zwa u ṡalukanya na u vhala hu na u pfesesa. | tshigwada tshoṡhe tshi shuma nga tshiṡori tshithihi tshi no fana kha vhuimo ha u vhala vhu no fana. U shumisa nḑivho ya foniki, nyimele na zwikili zwa u dikhouda zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane a si a ḑivhe. U shumisa zwiṡirathedzhi zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u dovholola u vhala, u awela, u ita nḑowenḑowe ya ipfi a saathu u ḽi vhalela nṡha. Vhagudi vha a ḑi ṡola musi vha tshi khou vhala nga zwikili zwa u ṡalukanya na u vhala hu na u pfesesa. | | |

| Themo 2 Maḑuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEROj/ THOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | | PFANELO NA VHUḐIFHINDULELI | | KUḐELE KU RE NA MUTAKALO | | ZWIKHOKHONONO | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | |
| | maipfi kha tshiḑori a ndi afhio. | ndi afhio. | humbulela uri maḑwe maipfi kha tshiḑori a ndi afhio. | ndi afhio. | humbulela uri maḑwe maipfi kha tshiḑori a ndi afhio. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. |
| | • U shumisa mutaladzi wa tshiḑori u humbulela maipfi. | • U shumisa mutaladzi wa tshiḑori u humbulela maipfi. | • U shumisa mutaladzi wa tshiḑori u humbulela maipfi. | • U shumisa mutaladzi wa tshiḑori u humbulela maipfi. | • U shumisa mutaladzi wa tshiḑori u humbulela maipfi. | | | | | | |
| | • U sedza kha maipfi are tsini na ipfi u itela u wanw uri ipfi ḑi sa ḑivheiho ḑi nga vha ḑi ḑifhio. | • U sedza kha maipfi are tsini na ipfi u itela u wanw uri ipfi ḑi sa ḑivheiho ḑi nga vha ḑi ḑifhio. | • U sedza kha maipfi are tsini na ipfi u itela u wanw uri ipfi ḑi sa ḑivheiho ḑi nga vha ḑi ḑifhio. | • U sedza kha maipfi are tsini na ipfi u itela u wanw uri ipfi ḑi sa ḑivheiho ḑi nga vha ḑi ḑifhio. | • U sedza kha maipfi are tsini na ipfi u itela u wanw uri ipfi ḑi sa ḑivheiho ḑi nga vha ḑi ḑifhio. | U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ḑibveledza zwavhuḑi. | U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ḑibveledza zwavhuḑi. | U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ḑibveledza zwavhuḑi. | U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ḑibveledza zwavhuḑi. | U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ḑibveledza zwavhuḑi. | U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ḑibveledza zwavhuḑi. |
| | U shumisa ḑivho ya foniki na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi vhala. | U shumisa ḑivho ya foniki na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi vhala. | U shumisa ḑivho ya foniki na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi vhala. | U shumisa ḑivho ya foniki na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi vhala. | U shumisa ḑivho ya foniki na maipfi o ḑoweleaho musi a tshi vhala. | | | | | | |
| | U shumisa zwikili zwa u ḑalukanya maipfi na u pfesesa musi a tshi khou vhala: | U shumisa zwikili zwa u ḑalukanya maipfi na u pfesesa musi a tshi khou vhala: | U shumisa zwikili zwa u ḑalukanya maipfi na u pfesesa musi a tshi khou vhala: | U shumisa zwikili zwa u ḑalukanya maipfi na u pfesesa musi a tshi khou vhala: | U shumisa zwikili zwa u ḑalukanya maipfi na u pfesesa musi a tshi khou vhala: | | | | | | |
| • U bvumisa maipfi a tshi itelau pfesesa. | • U bvumisa maipfi a tshi itelau pfesesa. | • U bvumisa maipfi a tshi itelau pfesesa. | • U bvumisa maipfi a tshi itelau pfesesa. | • U bvumisa maipfi a tshi itelau pfesesa. | | | | | | | |
| • U shumisa ḑedere ḑa u thoma sa vhuḑaladzi. | • U shumisa ḑedere ḑa u thoma sa vhuḑaladzi. | • U shumisa ḑedere ḑa u thoma sa vhuḑaladzi. | • U shumisa ḑedere ḑa u thoma sa vhuḑaladzi. | • U shumisa ḑedere ḑa u thoma sa vhuḑaladzi. | | | | | | | |
| • U shumisa ḑewipidḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa | • U shumisa ḑewipidḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa | • U shumisa ḑewipidḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa | • U shumisa ḑewipidḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa | • U shumisa ḑewipidḑa zwi ḑivheaho zwa ipfi u pfesesa | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Themo 2 Maḡuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 | |
|--|---|---|--|---|--|---|---------|---------------|---------|--------------------------------|----------|--|
| THEROj/ ṰHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | | PFANELO NA VHUḡIFHINDULELI | | KUḲELE KU RE NA MUTAKALO | | ZWIKHOKHONONO | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwipiḡa zwi ḡivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi loṱhe. | ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa leḡere ḡa u thoma sa vhuṱaladzi.U shumisa zwipiḡa zwi ḡivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi loṱhe. | ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa leḡere ḡa u thoma sa vhuṱaladzi.U shumisa zwipiḡa zwi ḡivheaho zwa ipfi u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U ṱanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a | <ul style="list-style-type: none">U ṱanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U ṱanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U ṱanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa khethekanyo ya maipfi, sa u paḡukanya madungo u itela u pfesesa ipfi loṱhe. | <ul style="list-style-type: none">U ṱanganyisa mibvumo u pfesesa ipfi tsumbo. sh-u-l-a | | | | | | |
| | U vhalḡ nga u elela na khalo | U vhalḡ nga u elela na khalo | U vhalḡ nga u elela na khalo | U vhalḡ nga u elela na khalo | U vhalḡ nga u elela na khalo | U vhalḡ nga u elela na khalo | | | | | | |
| | U fhaṱa ḡivhaipfi ya maipfi o ḡowealeho musi e kha u vhalḡ hoṱhe. | U fhaṱa ḡivhaipfi ya maipfi o ḡowealeho musi e kha u vhalḡ hoṱhe. | U fhaṱa ḡivhaipfi ya maipfi o ḡowealeho musi e kha u vhalḡ hoṱhe. | U fhaṱa ḡivhaipfi ya maipfi o ḡowealeho musi e kha u vhalḡ hoṱhe. | U fhaṱa ḡivhaipfi ya maipfi o ḡowealeho musi e kha u vhalḡ hoṱhe. | U fhaṱa ḡivhaipfi ya maipfi o ḡowealeho musi e kha u vhalḡ hoṱhe. | | | | | | |
| Uvhala e eṱhe: bugu dza zwifanyiso, raimi, | Uvhala e eṱhe: bugu dza zwifanyiso, raimi, | Uvhala e eṱhe: bugu dza zwifanyiso, raimi, | Uvhala e eṱhe: bugu dza zwifanyiso, raimi, | Uvhala e eṱhe: bugu dza zwifanyiso, raimi, | Uvhala e eṱhe: bugu dza zwifanyiso, raimi, | | | | | | | |

[illegible]

| Themo 2 Maḑuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|-----------------------------|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|
| THEROj/ ṰHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḑIFHINDULELI | KUḒELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | |
| Ṱho | U ṰWALA | | | | | | | | | | |
| | (Tshifhinga tsha fhasi: Minthe dza 3 x 20 nga ḑuvha; Tshifhinga tsha nṰhesa minethe dza 3 x 20 nga ḑuvha) | | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: | U ita nyito dza u fhaṰa maipfi: |
| | <ul style="list-style-type: none">ntsw- ntwela, nkwnkwiṰa , ngwn- ngwanaU Ṱwala maḑuvha a vhege na miṰwedzi ya Ṱwaha nga Ṱḑila yone. | <ul style="list-style-type: none">U shumisa -i na -a mafheleloni a ipfi nga Ṱḑila yone sa: badani,fagini, sala,panaU Ṱwala maḑuvha a vhege na miṰwedzi ya Ṱwaha nga Ṱḑila yone. | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a na madungo manzhi u ya kha mibvumo yo fhambananahos : hu-mbu-la.U Ṱwala maḑuvha a vhege na miṰwedzi ya Ṱwaha nga Ṱḑila yone. | <ul style="list-style-type: none">UṰwala maḑuvha a vhege na miṰwedzi ya Ṱwaha nga Ṱḑila yone.MupeleṰo | <ul style="list-style-type: none">U Ṱalukanya na u shumisa maipfi a na pfanapheleledzo sa : fhelela elela, elela.MupeleṰoU Ṱekedza mihumbulo, maipfi na mafhungo kha tshiṰori tsha kiḑasi (u vhala khathihi na vhagudi).Ri nga thusa hani mugudisi kiḑasini? | <ul style="list-style-type: none">Kha vha ite nyito dza u vusuludza mushumo wa themo 1. | <ul style="list-style-type: none">U Ṱalukanya maipfi a no fhela nga –o sa : mbalo, mutalo. | <ul style="list-style-type: none">U Ṱalukanya maipfi a no fhela nga –e sa ngwane, mbone. | <ul style="list-style-type: none">U Ṱalukanya maipfi a no fhela nga tsumbo: –nza sa funza, na dza sa fhedza. | <ul style="list-style-type: none">U Ṱalukanya maipfi a no fhela nga- dzh sa gedzha,badzhi | <ul style="list-style-type: none">U Ṱalukanya maipfi a no fhela nga -ng,sa mutsinga, mafhungo . |
| | U ola zwifanyiso wa Ṱwala fhungo nga fhasi u sumbedza u pfesesa tshiṰori a story. | U Ṱwala ndaela ya khonani, sa tsumbo. | U Ṱekedza mihumbulo, maipfi na mafhungo kha tshiṰori tsha kiḑasi (u vhala khathihi na vhagudi). | U ola zwifanyiso wa Ṱwala fhungo nga fhasi u sumbedza u pfesesa tshiṰori a story. | U Ṱwala ndaela ya khonani, sa tsumbo. | U dzhenelela kha nyambedzano dza u nanga Ṱho ya u Ṱwala ngayo. | U dzhenelela kha nyambedzano dza u nanga Ṱho ya u Ṱwala ngayo. | U Ṱwala pharagirafu mbili (mitaladzi ya fumi). | U Ṱwala pharagirafu mbili (mitaladzi ya fumi). | U dzhenelela kha nyambedzano dza u nanga Ṱho ya u Ṱwala ngayo. | U dzhenelela kha nyambedzano dza u nanga Ṱho ya u Ṱwala ngayo. |
| | U ola na u Ṱwala maga a u lafha mikota na zwilonda. | Ndi zwifhio zwine khonani yanga anga ita arali a tshenzhela vhuḑipfi ha “hai”? | Nḑila dzine ra dzudza mivhili yashu yo takala.... | U Ṱekedza mihumbulo, maipfi na mafhungo kha tshiṰori tsha kiḑasi (u vhala khathihi na vhagudi). | U Ṱwala ndaela ya khonani, sa tsumbo. | U ita diari ya vhege nthihi, hu Ṱwaliwa mutsho na zwipiḑa zwa maṰwe mafhungo. | U Ṱwala pharagirafu mbili (mitaladzi ya fumi). | U Ṱwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo u kha Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | U Ṱwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo u kha Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | U Ṱwala na u sumbedzela (u olela) kha mafhungo a Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa kha u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | U Ṱwala na u sumbedzela (u olela) kha mafhungo a Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa kha u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. |
| | U Ṱwala ndaela. | U shumisa zwifanyiso u nanga | Ṱwalani pharagirafu ya | U Ṱekedza mihumbulo, maipfi na mafhungo kha tshiṰori tsha kiḑasi (u vhala khathihi na vhagudi). | U Ṱwala ndaela ya khonani, sa tsumbo. | Ṱwalani pharagirafu ya mitaladzi ya malo. | U Ṱwala pharagirafu mbili (mitaladzi ya fumi). | U Ṱwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo u kha Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | U Ṱwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo u kha Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | U Ṱwala na u sumbedzela (u olela) kha mafhungo a Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa kha u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | U Ṱwala na u sumbedzela (u olela) kha mafhungo a Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa kha u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. |
| | Dzilafho ḑa mikota na | | | U Ṱwala milayo miṰa ya kiḑasini. | Ni nga thusa hani mme na khotsi aṰu hayani? | Lwa maḑuvha maṰanu, Ṱwalani zwithu zwine na paka ni tshi ya tshikoloni ḑuvha ḑiṰwe | U shumisa luambo nga Ṱḑila yone lune vhaṰwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo Ṱwalwaho. | U Ṱwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo u kha Ṱho ya tshiṰori u vha tshipiḑa u bveledza bugu dza ḑaiburari ya kiḑasi. | Ndo itisa hani tshisusu tshanga? | Vhagudi vha shuma nga zwigwada. | |
| | | | | | | | | | U Ṱwala rivi | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Themo 2 Maḑuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| THEROj/ ṲHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḑIFHINDULELI | KUḑELE KU RE NA MUTAKALO | | | | ZWIKHOKHONONO | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| | zwilonda. | Ṳhoho ya u ṅwala ngayo. | mitaladzi ya malo. | U shumisa zwifanyiso u nanga Ṳhoho ya u ṅwala ngayo. | U ṅwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo a malo (8) kha Ṳhoho ya tshiṲori u vha tshipiḑa tsha u bveledza bugu dza ḽaiburari ya kiḽasi. | na ḽiṅwe. | maitele a kuḽele kwa mutakalo. | muvhili. | negative and interesting facts) nga bugu yo vhalwaho. | U shumisa luambo nga ṅḽila yone lune vhaṅwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo ṅwalwaho. | tshiṅwe tshi ola tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshipuka vha lebula. |
| | U vhudzisa mbudziso u itela u Ṳalutshedza nyito ya u ṅwala. | <ul style="list-style-type: none">Sedzani zwifanyiso ni nange Ṳhoho ine na nga ṅwala tshiṲori tshaṅu ngayo. | <ul style="list-style-type: none">Vha ṅwala dayari ya vhege hune vha ṅwala tshithu tshithihi kana zwivhili zwine vha ita ḑuvha na ḑuvha u ri vha dzule vhe na mutakalo. | <ul style="list-style-type: none">U nanga zwifanyiso zwiraru nga ha pfanelo dza vhana na vhuḑifhindleliU ṅwala nga maipfi awe uri zwi amba mini. | <ul style="list-style-type: none">U sumbedzela kana u olela mafhungo nga ha zwithu zwine vhagudi vha ḑo ita u thusa mugudisi ngazwo. | U ṅwala na u subedzela (u olela) kha mafhungo a Ṳhoho ya tshiṲori u vha tshipiḑa tsha u bveledza bugu dza ḽaiburari ya kiḽasi. | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala risipi ya zwiliwa zwine nda zwi takalela.U ola kana sumbedzela risipi. | U shumisa zwiga nga ṅḽila yone: maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | U shumisa luambo nga ṅḽila yone lune vhaṅwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo ṅwalwaho. | U shumisa luambo nga ṅḽila yone lune vhaṅwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo ṅwalwaho | U shumisa luambo nga ṅḽila yone lune vhaṅwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo ṅwalwaho. |
| | ṅwalani pharagirafu ya mitaladzi ya malo. | U pulana maitele a u ṅwala na khonani. | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Tsumbo: Ndi thusa khonani..... | U vhudzisa mbudziso u itela u Ṳalutshedza nyito ya u ṅwala. | U ṅwala maipfi u vhumba mafhungo a tshi shumisa maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | U pulana maitele a u ṅwala na khonani. | | | | | | | |
| | U ṅwala maipfi u vhumba mafhungo a tshi shumisa maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | <ul style="list-style-type: none">U vhudzisa mbudziso nga ha zwifanyiso. | ṅwalani pharagirafu ya mitaladzi ya malo. | U ṅwala maipfi u vhumba mafhungo a tshi shumisa maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | U pulana maitele a u ṅwala na khonani. | U ṅwala maipfi u vhumba mafhungo a tshi shumisa maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | U shumisa luambo nga ṅḽila yone lune vhaṅwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo ṅwalwaho. | U shumisa ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. | U shumisa zwiga nga ṅḽila yone: maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | U shumisa zwiga nga ṅḽila yone: maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. | U shumisa zwiga nga ṅḽila yone: maḽedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḑevhe. |
| U shumisa thekhniki ya u fhaṲa mafhungo, ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala maipfi a songo | <ul style="list-style-type: none">ṅwalani tshiṲori nga maipfi aṅu. | U ṅwala maipfi u vhumba | U shumisa zwiṲirathedzhi zwa u fhaṲa maipfi, ṅḽivho ya foniki na mupeḽo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. | ṅwalani pharagirafu ya mitaladzi ya malo. | U shumisa thekhniki ya u fhaṲa mafhungo, ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala | <ul style="list-style-type: none">Tendani na Navhani vha ya vhengeleni ḽa ha Sundani.Vha tea u renga zwiliwa zwa tshiswṲulo.U ṅwala zwiliwa zwa pfushi zwine vha khou ya | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshiḑaho nga ṅḽila yone. , sa tsumbo: U vhala bugu yawe. | U shumisa ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. | U shumisa ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. | U shumisa ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. | U shumisa ṅḽivho ya foniki na milayo ya mupeḽo u ṅwala maipfi a songo ḑoweleaho. |

| Themo 2 Maḡuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|---|---|---|---|--|---------------------------|--|--|--|---|---|--|
| THEROj/ TḡHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḌIFHINDULELI | KUḲELELE KU RE NA MUTAKALO | ZWIKHOKHONONO | | | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| | ḡoweleaho. | mafhungo a tshi shumisa maḡedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḡevhe. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone. | U ḡwala maipfi u vhumba mafhungo a tshi shumisa maḡedere danzi, tshithoma, tshivhudzisi, khoma, tshiga garukela na zwiḡevhe. | maipfi a songo ḡoweleaho. | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone | u renga. | Vho imba mulovha. | zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone. sa tsumbo: U vhala bugu yawe. Vho imba mulovha. | zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone. sa tsumbo: U vhala bugu yawe. Vho imba mulovha. | ya mupeḡeto u ḡwala maipfi a songo ḡoweleaho. |
| | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone. | U shumisa thekhniki ya u fhaḡa mafhungo, ḡḡivho ya foniki na milayo ya mupeḡeto u ḡwala maipfi a songo ḡoweleaho. | | U shumisa thekhniki ya u fhaḡa mafhungo, ḡḡivho ya foniki na milayo ya mupeḡeto u ḡwala maipfi a songo ḡoweleaho. | | | U topola na u shumisa madzina, masala, maiti na naḡadzisi nga ḡḡila yone. | U vhala na u edittha zwe a ḡwala nga u khakhulula mupeḡeto na zwiga, nz. | U vhalela khonani yawe kana tshigwada zwe a ḡwala na zwo ḡwalwaho nga vhaḡwe. | U vhala na u edittha zwe a ḡwala nga u khakhulula mupeḡeto na zwiga, nz. | U vhala na u edittha zwe a ḡwala nga u khakhulula mupeḡeto na zwiga, nz. |
| | | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone | | U shumisa tshifhinga tsha zwino, tsho fhiraho na tshidaho nga ḡḡila yone | | | U shumisa ḡḡivho ya foniki na milayo ya mupeḡeto u ḡwala maipfi a songo ḡoweleaho. | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Tḡho ho dza CAPS | | | | | | | | | | | |
| MUḡWALO (Tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 3 x 15 nga ḡuvha; Tshifhinga tsha fhasisa minethe 4 x 15 nga ḡuvha) | | | | | | | | | | | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 2 Maḡuvha a 51 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------------------------|----------|
| THEROj/ TḡHOHO | PFUNZO YA MUTAKALO | U TSIRELEDZA MUVHILI WANGA | PFANELO NA VHUḡIFHINDULELI | KUḡELE KU RE NA MUTAKALO | | | | | ZWIKHOKHONONO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | |
| MAGUDISWA A THEMO 1 | | | | | MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">U ṅwala na u sumbedzela /u olela tshiṭori tsho ḡowealeaho (tshi re na tḡoho, mathomo, mutumbu na mafhelelo) nga mitaladzi ine ya sa vhe fhasi ha 10 (pharagirafu 2) a tshi shumisa zwiga zwa u vhala nga ṅḡila yone: maḡeḡere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigarukela na zwiḡevheU shumisa zwifhinga sa tshifhinga tsha zwino na tsho fhiraho.U shumisa tshaka dza mafhungo a tshi ṅwala sa tshitatamennde, mbudziso, ndaela nz.U ṅwala ḡiṅwalwa ḡawe kha zwivhumbeo zwo fhambananaho: dayari, vhurifhi ha shaka na tḡhalutshedzo. <p>Muṅwalo:</p> <ul style="list-style-type: none">U kopa na u ṅwala maipfi mapfufhi na mafhungo mapfufhi kha bambiri ḡa muṅwalo nga kuvhumbele kwone kwa maḡeḡere na u sia tshikhala nga ṅḡila yone (vha tḡanganyise na u vhala na zwikili zwa vhutshilo)U ṅwala maḡeḡere a ṅḡha na fhasi kha bambiri ḡa muṅwalo ḡo tendelwaho nga phoḡisi ya tshikolo tshenetsho ya u ṅwala.U kopa maipfi nga ṅḡila yone u bva kha zwiko zwo fhambananaho zwine zwa vha: bodo, zwiṭiripi, magaraṡa a u shuma nz. na u ṅwala nga luvhilo lwo engedzwahokha bambiri ḡa muṅwalo kana khesivi <p>U kopa na u ṅwala maipfi mapfufhi na mafhungo mapfufhi kha bambiri ḡa muṅwalo nga kuvhumbele kwone kwa maḡeḡere na u sia tshikhala nga ṅḡila yone (vha tḡanganyise na u vhala na zwikili zwa vhutshil)</p> | | | | | | | | | | | |

Pulane ya u Funza ya Nwaha wa 2021 – Themo 3: THERO: Tshivenda Luambo Lwa Hayani Gireidi 3

| Themo 3 Maḡuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|--------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
| THERO/ ṰHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | |
| Ṱhoho dza CAPS | U THETSHELESA NA U AMBA (Tshifhinga tsha fhasisa: minethe dza 3 x 15 nga vhege; Tshifhinga tsha nṰhesa:minethe dza 4 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | <p>U dzenelela kha nyambedzano dza tshigwada na dza kilasi, u dzinginya Ṱhoho na mihumbulo ya nyambedzano.</p> <ul style="list-style-type: none">Kha vha nange zwitendeledzi zwa vhutsilo zwa zwigwada vha ite nyambedzano ngazwo. | <p>U dzenelela kha nyambedzano dza tshigwada na dza kilasi, u dzinginya Ṱhoho na mihumbulo ya nyambedzano.</p> <ul style="list-style-type: none">Ri tsireledza vhupo hashu. <p>U amba nga mafhungo/ zwiitei zwi no khu itea,u fha muhumbulo na u bvisa vhuḡipfi.</p> <ul style="list-style-type: none">Mvusuludzamalatlwa – Ri tsireledza vhupo hashu.Sedzani positara ni ambe nga hayo. <p>U amba nga tshenzhemo yawe, sa u kovhelana mafhungo, u bvisa vhuḡipfi na u nea muhumbulo.</p> <ul style="list-style-type: none">Ri tsireledza hani vhupo ha | <p>U dzenelela kha nyambedzano dza tshigwada na dza kilasi, u dzinginya Ṱhoho na mihumbulo ya nyambedzano.</p> <ul style="list-style-type: none">Ndi zwifhio zwibveledzwa zwine zwa nga vusuludzwa?Zwi nga shumiswa u ita mini?Ri vusuludza hani, tsumbo: bambiri? <p>U Ṱalukanya na u topola zwivhangi na mvelele.</p> <ul style="list-style-type: none">Hu nga itea mini arali ra sa thoma u vusuludza malatlwa a zwibveledzw a zwashu? | <p>U ita inthaviu na vhathu u itela u wana zwinzhi nga ha mishumo yavho.</p> <ul style="list-style-type: none">Mugudisi u ramba pholisa u ḡa a amba na vhagudiVhagudi vha vhudzisa pholisa u wana zwinzhi nga ha mushumo wawe. <p>U ita mukumedzo wa orala: U amba mafhungo na u amba nga tshenzhemo yawe nga thevhekano ya ngona.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhambedza vha tshi shumisa maipfi avho zwine mushumo wa pholisa wa katela zwone. <p>U shumisesa maipfi a no takadza na</p> | <p>U ita inthaviu na vhathu u itela ndivho yo tiwaho, sa u wana zwinzhi nga ha mishumo yavho.</p> <ul style="list-style-type: none">Mugudisi u ramba muofisiri wa vhulanga vhuendi u ḡa u amba na vhagudi.Vhagudi vha vhudzisa muofisiri wa vhulanga vhuendi u wana zwinzhi nga ha zwine mushumo wawe wa katela zwone. <p>U thetshesesa tshiṰori na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha tshiṰori.</p> | <ul style="list-style-type: none">U thetshesesa tshiṰori na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha tshiṰoriU thetshesesa liṰwalwa la mbuno – Tshikafhadzo ndi mini?T shaka dza tshikafhadzo <p>U ita mukumedzo wa orala: U amba mafhungo na u amba nga tshenzhemo yawe nga thevhekano ya ngona.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhudzana uri tshikafhadzo ndimini na tshaka dza tshikafhadzo dzi re hone kha vhupo hashu. | <p>U dzenelela kha nyambedzano na u nea muvhigo.</p> <ul style="list-style-type: none">Mvelele dza tshikafhadzo. <p>U thetshesesa tshiṰori na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha tshiṰori.</p> <ul style="list-style-type: none">TshiṰori nga ha, tsumbo: Vhadzia u latekanya mathukhwi vha tsikafhadza maḡ. <p>U dzinginya thandululo ya thaidzo.</p> <ul style="list-style-type: none">Ri nga thusa hani u fhungudza tshikafhadzo? | <p>U dzenelela kha nyambedzano na u nea muvhigo.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhathu vha kale vho vha vha tsi tshilisa hani– zwithu zwine ra ita na uri ro zwi shandukisa hani nga tshifhinga.Sedzani zwifanyisoHumbulani mishumo ine vhathu vha re zwifanyisoni vha ita na uri vho shuma ngafhi.Vho vha vha tshi shuma vhukule vhu ngafhani na mahaya avho?Vho vha vha tshi la zwiṰiwa ḡe nz. <p>U ita inthaviu na vhathu u itela u wana zwinzhi nga ha mishumo yavho.</p> | <p>U nea thevhekano yavhuḡi ya zwiitei.</p> <ul style="list-style-type: none">U amba nga thevhekano ya tshiṰori. <p>U thetshesesa tshiṰori na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha tshiṰori.</p> <ul style="list-style-type: none">Sa tsumbo, Thetshelesani tshiṰori tshine vho March vha Ṱalutshedza. <p>U shumisesa maipfi a no takadza na Ṱhalutshedzo kha luambo lwa orala.</p> <p>How people lived long ago.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhathu vha kale vho vha vha tsi tshilisa | <p>U thetshesesa zwidodombedzwa kha zwiṰori na maṰwe maṰwalwa a orala na u fhindula mbudziso dzo vuleaho.</p> <ul style="list-style-type: none">Zwinzhi nga ha uri zwithu zwo vha zwi tshi itiswa hani kale.U thetshesesa mafhelelo a tshiṰori tsha vho March.Sedzani tshifanyiso tsha vhutshilo ha bulasini miṰwaha ya 200. <p>U shumisesa maipfi a no takadza na Ṱhalutshedzo kha luambo lwa orala.</p> <p>·</p> <ul style="list-style-type: none">Kha zwigwada, vhagudi vha ita | <p>U thetshesesa zwidodombedzwa kha zwiṰori na maṰwe maṰwalwa a orala na u fhindula mbudziso dzo vuleaho.</p> <ul style="list-style-type: none">U Ṱalela video ya pulanete na sisiteme ya ḡuvha.U fhindula mbudziso dzo vuleaho. <p>U amba tshiṰori tshi re na mathomo, mutumbu na magumo.</p> <p>U thetshesesa tshiṰori na u topola vhushaka vhukati ha zwivhangi na mvelele kha tshiṰori.</p> <ul style="list-style-type: none">U Ṱalela |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 3 Maḑuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | TSHIKAFHADZO | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | TSHIKHALA | | | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | |
| | <p>itela ṭhalutshedzo ya nyito i no tea u itwa, u itela u pulana na u wana mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none">Ri nga ṭhogomela hani zwivhungu zwa siliga? <p>U sedzulusa, u vhambedza na u fhambanya mafhungo.</p> <ul style="list-style-type: none">Differences in the life cycles of different animals. | <p>mahayani ashu?</p> <p>U ḍisa mbudziso u itela ṭhalutshedzo ya nyito i no tea u itwa, u itela u pulana na u wana mafhungo.</p> <ul style="list-style-type: none">Ri nga tsireledza hani vhupo hashu? <p>U pfesesa na u shumisa luambo lwo teaho lwa thero dzo fhambananaho, sa Zwikili zwa vhutshilo.</p> <ul style="list-style-type: none">MvusuludzamalaṭwaU dzinginya thandululo ya thaidzoRi nga tsireledza hani vhupo hashu? | <p>U sedzulusa, u vhambedza na u fhambanya mafhungo.</p> <ul style="list-style-type: none">Zwibveledzwa zwa mvusuludzamal aṭwa.U pfesesa na u shumisa luambo lwo teaho lwa thero dzo fhambananaho, sa Zwikili zwa vhutshilo.U dzinginya thandululo ya thaidzo | <p>ṭhalutshedzo kha luambo lwa orala.</p> <ul style="list-style-type: none">U shumisa ḍivhaipfi ya fhethu ho tsireledzeaho na hu songo tsireledzea. | <ul style="list-style-type: none">U thetshesela tshiṭori nga ha u tsireledzea. <p>U shumisesa maipfi a no takadza na ṭhalutshedzo kha luambo lwa orala.</p> <ul style="list-style-type: none">Ḍivhaipfi nga ha tsireledzo.U dzinginya thandululo ya thaidzo. | <p>U shumisesa maipfi a no takadza na ṭhalutshedzo kha luambo lwa orala.</p> <ul style="list-style-type: none">Ḍivhaipfi ya ṭhalutshedzo nga tshaka dza tshikafhadzo. | <p>U ramba mualuwa ḱilasini wa ita inthaviu nae.</p> | <p>hani.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha ḍa na tshiṛwe tshithu tsha kale u bva hayani – vha amba na khonani dzavho uri tsho vha tshi tshi shuma mini. | <p>nyambedzano ngaSedzani zwiambaro, zwishumiswa, maitele na nḍila dza vhuendi.</p> <p>Zwigwada zwi nea muvhigo kha ḱilasi.</p> | <p>video sa tsumbo, ya pulanete na sisiṭeme ya ḍuvha.</p> <p>U shumisesa maipfi a no takadza na ṭhalutshedzo kha luambo lwa orala.</p> <ul style="list-style-type: none">Ḍivhaipfi ya pulanete na sisiṭeme ya ḍuvha. | |
| Ṭhohe dza CAPS | FONIKI (Tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 4 X 15 nga vhege; Tsha ntṭhesa minethe dza 5 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | | |
| Khontseputi ,zwikili na ndeme | <ul style="list-style-type: none">U ita ndovhololo ya mibvumo yo no funzwaho. | <ul style="list-style-type: none">U ita ndovhololo ya mibvumo yo no funzwaho | <ul style="list-style-type: none">U ita ndovhololo ya mibvumo yo no funzwaho | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya ṭhanganyo ya mibvumo yoṭhe yo no gudwaho | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya na u shumisa vhunzhi: ṛwana - vhana | <ul style="list-style-type: none">U ita ndovholo ya vhunzhi. | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi la madungo manzhi aya nga |

| Themo 3 Maḍuvha a 52 | | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|-------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|----------|----------|
| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no funzwaho.U peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwa.U shumisa maipfi a no bulwa u fana fhedzi a tshi amba zwi sa fani sa ‘rema’ | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no funzwahoU peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha oṭhe maipfi a no ṅwalwa.Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | <ul style="list-style-type: none">VhunzhiU ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no funzwaho.U peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha oṭhe maipfi a no ṅwalwa.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laMbvumo yo | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no funzwaho.U shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwa.U shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-la | <ul style="list-style-type: none">U ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no funzwahoU ita nyito dza u fhaṭa maipfi hu tshi shumiswa mibvumo yo no funzwahoU shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwaU shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwaU shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU ṭalukanyanya mibvumo yo fhumulaho sa u kha LuulaU shumisa zwoṭhe | <ul style="list-style-type: none">mibvumo yo no funzwaho.U shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwaU shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU ṭalukanyany amibvumo yo fhumulaho | <ul style="list-style-type: none">funzwahoU shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwaU shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḷedere na dzina ḷa ḷedere u peleṭa maipfiU ṭalukanyany amibvumo yo | <ul style="list-style-type: none">funzwahoU shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwaU shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḷedere na dzina ḷa ḷedere u peleṭa maipfiU ṭalukanya mibvumo i | <ul style="list-style-type: none">funzwahoU shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwa.U shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U khethekanya ipfi ḷa madungo manzhi aya nga madungo: hu-mbu-laU peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha oṭhe maipfi a no ṅwalwa.U khethekanya ipfi ḷa | <ul style="list-style-type: none">madungo: hu-mbu-laU shumisa mibvumo na maḷedere u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha zwoṭhe zwi no ṅwalwaU shumisa ṅḍivho ya foniki u peleṭa maipfi nga ṅḍila yone.U peleṭa maipfi nga ṅḍila yone a tshi shumisa ṅḍivho ya foniki kha thesite dzi si dza fomala na kha dikithesheni na kha oṭhe maipfi a no ṅwalwa.U khethekanya ipfi ḷa | | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 3 Maḽuvha a 52 | | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|----------|
| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | | |
| | | | fhumulaho sa kha maano | <ul style="list-style-type: none">Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | mbu-la | mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | sa u kha Luula | fhumulaho sa u kha Luula | na mutsindo na i lileluwaho sa 'g' na 'h' | maipfi a no n̄walwa | madungo manzhi aya nga madungo: hu- mbu-la | |
| | | <ul style="list-style-type: none">Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanyany amibvumo yo fhumulaho sa u kha Luula | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thangi na mutshila | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya thangi na mutshila | <ul style="list-style-type: none">U khethekanya ipfi ḽa madungo manzhi aya nga madungo: hu- mbu-la | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | | | | <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwoṭhe mubvumo wa ḽedere na dzina ḽa ḽedere u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none">Mbvumo yo fhumulaho sa kha maano | | | | | | |
| Ṭhofo dza CAPS | | | | | | U VHALA | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili nandeme U vhla na vhagudi (Tshifhinga tsha nṱhesa ndi | U vhala bugu sa kilasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi) na u ṱalutshedza thevhekano ya zwiitei, fhethu na vhushaka vhukati ha zwivhangini na | U shumisa vhuṱeledzi ha u vhona u amba nga ha ndivho ya vhona uri I khou swikelela kha vhatsheseli/tsigw ada tsho | U vhala maṅwalwa o hudzwaho u fana na zwirendo, Bugu khulwane, phosiṱara na maṅwalo a elekiṱhironiki | U ṱalutshedza mafhungo u bva kha maṅwalwa a girafiki sa mbambadzo,u olela, phosiṱara, girafu, mepe. <ul style="list-style-type: none">U sedza kha U | U vhala maṅwalwa o hudzwaho u fana na zwirendo, Bugu khulwane, phosiṱara na maṅwalo a elekiṱhironiki | U vhala maṅwalwa o hudzwaho u fana na zwirendo, Bugu khulwane, phosiṱara na maṅwalo a elekiṱhironiki sa | U vhala bugu sa kilasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi na u ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane, vhabvumbedzwa na | U vhala maṅwalwa o hudzwaho u fana na zwirendo, Bugu khulwane, phosiṱara na maṅwalo a elekiṱhironiki | U vhala bugu sa kilasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi na u ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane, vhabvumbedzwa na | U vhala maṅwalwa o hudzwaho u fana na zwirendo, Bugu khulwane, phosiṱara na maṅwalo a elekiṱhironiki | U vhala maṅwalwa o hudzwaho u fana na zwirendo, Bugu khulwane, phosiṱara na maṅwalo a elekiṱhironiki | |

| Themo 3 Maḍuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|--|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| THERO/ ṰHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | |
| minethe dza 5 x 15 ; Tsha fhasisa ndi minethe dza 3 x 20) | mvelele. <ul style="list-style-type: none">Vha na mugudisi vha vhala khepusheni ya tshitendeledzi tsha vhutshilo ha tshivhungu tsha siliga.U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwa. sa tsumbo: “Ni nga ṱalutshedza hani zwiito zwa ndau” | sedzwaho. <ul style="list-style-type: none">Phosiṱara ya mvusuludzamal aṱwa:Sedzani kha phosiṱara ya mvusuludzamal aṱwa.No no vhona ngafhi iyi embuleme? U shumisa maipfi a khii na ṱhohwana u u wana mafhungo nga maṅwao a si a fikishini. <ul style="list-style-type: none">U vhala maipfi a khii – u shumisa hafhu, u vusuludza na u fhungudzaItani nyambedzano nga ha maipfi ayo. U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwa. | sa kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi). <ul style="list-style-type: none">U ṱalela vidio– Ri nga vusuludza hani bambiri? U vhala bugu nga kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi) na u ṱalutshedza thevhekano ya zwiitei, fhethu navhushaka vhukati ha zwivhangeni na mvelele. <ul style="list-style-type: none">Bambiri li nga vusuludza hani?Uwana na u shumisa zwiko zwa mafhungo sa vhadzulapo.Vusuludzani mabambiri.U shumisa thebulu ya zwi re ngomu, siaṱari la u thoma na nomboro ya siaṱari u wana | sedza tshifanyiso tsha fhethu ho tsireledzeaho nah u songo tsireledzea wa amba na khonani nga haho. <ul style="list-style-type: none">Ambani nga ha uri ndi ngani zwi khombo u tambala fhethu hu songo tsireledzea. U vhala bugu nga kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi) na u ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane, vhabvumbedzwa na thevhekano ya tshiṱori. <ul style="list-style-type: none">Mugudisi u vhala tshiṱori na vhagudi nga ha, tsumbo: Tshiphiri tsha Salani. U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza | sa kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi). <ul style="list-style-type: none">Vha na mugudisi vha vhala tshiṱori nga ha Bele na DakaloU vhala tshirendo na u thetshesela luimbo.U tsireledzea badani U vhala bugu nga kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi) na u ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane, vhabvumbedzwa na thevhekano ya tshiṱori. <ul style="list-style-type: none">U ita nyambedzano nga muhumbulo muhulwane wa tshiṱori tsho vhalwaho. U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha | kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi). <ul style="list-style-type: none">Vha na mugudisi vha vhala khepusheni ya tshaka dza tshikafhadzo. U ṱalutshedza mafhungo u bva kha maṅwalo a girafiki sa mbambadzo,u olela,phosiṱara,girafu,mepe. <ul style="list-style-type: none">Zwifanyiso zwa tshikafhadzo.U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwa.U fhindula mbudziso nga ha tshikafhadzo. U shumisa dikishinari u wana ḍivhaipfi na thalutshedzo ya | thevhekano ya tshiṱori. <p>Kha vha vhalele vhaguditsiṱori nga ha tshikafhadzo.</p> Vha ambe arali vha tshi takalela tshiṱori na u nea khaṱhisedzo ya phindulo yawe. <ul style="list-style-type: none">U ita nyambedzano nga tshiṱori tsho vhalwaho nga ha tshikafhadzo. U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwaḷo vhaliwaho. <ul style="list-style-type: none">Ri nga ḍivha hani tshaka dzo fhambananah o dza tshikafhadzo? U shumisa dikishinari u wana | sa kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi). <ul style="list-style-type: none">U ṱalela video na mugudisi.Vhathu vho vha vha tshi tshilisa hani kale?U ṱalutshedza mafhungo u bva kha maṅwalo a girafiki sa mbambadzo ,u olela,phosiṱara,girafu,mepeU ita nyambedzano ya video na zwifanyiso zwa kutshilele kwa vhathu vha kale.U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwaḷo vhalwaho.Ni humbula uri zwo vha zwi tshi nga | thevhekano ya tshiṱori. <ul style="list-style-type: none">U vhala tshiṱori tsha vho Maart. Vha ambe arali vha tshi takalela tshiṱori na u nea khaṱhisedzo ya phindulo yawe. <ul style="list-style-type: none">U ita nyambedzano nga tshiṱori tsho vhalwaho.U fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwaḷo vhalwaho.U fhindula mbudziso nga ha zwo vhaliwaho. | sa kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi). <ul style="list-style-type: none">U vhala mafhelelo a tshiṱori tsha vho-Maart.Sedzani tshifanyiso tsha bulasini miṅwaha ya 200 yo fhiraho.U ṱalutshedza mafhungo u bva kha maṅwalo a girafiki sa mbambadzo ,u olela,phosiṱara,girafu,mepeSedzani zwifanyiso zwa bulasini ni ite nyambedzanoU fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka | sa kiḷasi yoṱhe na mugudisi (u vhala na vhagudi). <ul style="list-style-type: none">Vha na mugudisi vha vhala liṅwalwa la mbuno nga ha pulanete na sisiteme ya ḍuvhaU fhindula mbudziso dzo fhambananaho dza kuhumbulele kwa maimo a nṱha dzo ḍisendeka kha liṅwalwa.U fhindula mbudziso nga ha zwo vhaliwaho. U shumisa dikishinari u wana ḍivhaipfi na thalutshedzo ya maipfi. |

| Themo 3 Maḏuvha a 52 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | |
| <div>Khontseputi, zwikil na ndeme</div> <div>U vhala nga zigwada hu na u thusiwa</div> <div>(Tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 2h30 nga vhege – minethe dza 30 nga ḏuvha)</div> <div>*Vha nange zwitirathedzhi zwa 2 -3 nga vhege</div> | <div>mafhungo.</div> <div>Vusuludzani mabambiri</div> <div>Use key words and headings to find information in non- fiction texts.</div> <div>Vusuludzani mabambiri</div> | | <div>kuhumbulele kwa maimo a nṯha dzo ḑisendeka kha liṅwalwa lo vhalwaho.</div> <div>U fhindula mbudziso nga ha zwo vhaliwaho.</div> | <div>dzo ḑisendeka kha liṅwalwa lo vhalwaho.</div> | <div>maipfi.</div> <div>Divhaipfi ya tshikafhadzo</div> | <div>ḑivhaipfi na thalutshedzo ya maipfi.</div> <div>Divhaipfi ya tshikafhadzo.</div> | <div>vha hani arali no tshila kale kale?</div> | | <div>kha liṅwalwa.</div> <div>U fhindula mbudziso nga ha zwiṭori na zwifanyiso zwa bulasini</div> <div>U shumisa dikishinari u wana ḑivhaipfi na thalutshedzo ya maipfi.</div> | | |
| | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:. | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | • U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: |
| | • U shumisa zwikili zwa nḑivho ya foniki, nyimele na tsedzulusa zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane asi a ḑivhe. | • U shumisa zwikili zwa nḑivho ya foniki, nyimele na tsedzulusa zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane asi a ḑivhe. | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela Na u ita nḑowe nḑowe u sathu | • U shumisa zwikili zwa nḑivho ya foniki, nyimele na tsedzulusa zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane asi a ḑivhe. | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U vhala matambwa o fhambananaho sa ḑirama, liṭambwa. | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela |
| • U shumisa | | | • U shumisa zwikili zwa nḑivho ya foniki, nyimele na tsedzulusa zwivhumbeo musi a tshi vhala maipfi ane asi a ḑivhe. | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | • U shumisa zwikili zwa u ḑi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Temo 3 Maɖuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|

| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | TSHIKAFHADZO | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | TSHIKHALA |
|--|---|-------------------|---|--|---|-----------------------------|
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | |
| | zwikili zwa u ɖi khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela Na u ita ndowe ndowe u sathu u bula ipfi. | u bula ipfi. | musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela Na u ita ndowe ndowe u sathu u bula ipfi. | khakhulula musi a tshi vhala: u vhalulula, u vhala , u awela | U vhala hu na u elela ho engedzeaho, u ɖi bveledza na u bula maipfi nga ndila yone. | bula maipfi nga ndila yone. |
| Vhagudi vha a ɖi ɖola musi vha tshi khou vhala nga zwikili zwa u ɖalukanya na u vhala hu na u pfesesa. | U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | | | | | |
| | • U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ɖi bveledza zwavhuɖi. | | | | | |
| | | | | | | |
| U shumisa dayagiramu na zwifanyiso u engedza kupfesesele. | | | | | | |
| • U vhala hu na u elela ho engedzeaho na u ɖi bveledza zwavhuɖi. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Themo 3 Maḓuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
| THERO/ ṰHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme U vhala nga vhavhili/ U vhala e eṱhe | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṱha kha khonaniU vhala zwe a ṅwala o thoma nga u khakhulula vhukhakhiU vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅweU vhala bugu dza ngudo dza u vhala na vhagudi na kha khona ya u vhalela |
| Ṱhoḥo dza CAPS | | | | | | | | | | | |
| U ṀWALA | | | | | | | | | | | |
| (Tshifhinga tsha fhasi: Minthe dza 3 x 20 nga ḓuvha; Tshifhinga tsha nṱhesa minethe dza 3 x 20 nga ḓuvha) | | | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a madungo manzhi a a vha kha madungo sa tsumbo :hu-mbu-la <p>U ṅwala dayari ya vhege, u tshi ṅwalamutsho na maṅwe mafhungo.</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none">U khethekanya maipfi a madungo manzhi a a vha kha madungo sa tsumbo :hu-mbu-la <p>U dzhenelela kha nyambedzano ya u nanga ṱhoḥo ya u ṅwala ngayo.</p> <ul style="list-style-type: none">Ri nga dzudza hani mudavhi wa tshikolo wo kuna? | <p>Uita nyito dza: Vhunzhi</p> <p>U dzhenelela kha nyambedzano ya u nanga ṱhoḥo ya u ṅwala ngayo.</p> <ul style="list-style-type: none">U vusuludza – u dzudza shango laṱshu lo kuna! | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kha vha dovholole vhege 9-10 dza themo 2 <p>U ṅwala liṅwalwa la ene muṅe li kha zwivhumbeo zwo fhambananah o: dayari Humbulani hu</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya maipfi a kha vhunzhi ha maipfi o ḓowealeaho <p>U ṅwala na u olela mafhungo nga ṱhoḥo u itela bugu dza laiburari ya kiṽasi.</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya maipfi a kha vhunzhi ha maipfi o ḓowealeaho <p>U pulana, u ṅwala, u editḥa na u ṅekedza tshiṱori tsha pharagirafu mbili (mafhungo a fumi kana u fhira) na u ṅea tshiṱori khepusheni/ṱho</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi vha tshi shumisa mibvumo yo funzwaho.</p> <p>U ṅwala liṅwalwa la ene muṅe li kha zwivhumbeo zwo fhambananaho : dayari, vḥurifḥi ha shaka, ṱhalutshedzo.</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi vha tshi shumisa mibvumo yo funzwaho.</p> <p>U ṅwala liṅwalwa la ene muṅe li kha zwivhumbeo zwo fhambananaho: dayari, vḥurifḥi ha shaka, ṱhalutshedzo.</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi vha tshi shumisa mibvumo yo funzwaho.</p> <p>U ṅwala liṅwalwa la ene muṅe li kha zwivhumbeo zwo fhambananaho : dayari, vḥurifḥi ha shaka,</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi vha tshi shumisa mibvumo yo funzwaho.</p> <p>U pulana, u ṅwala, u editḥa na u ṅekedza tshiṱori tsha pharagirafu mbili (mafhungo a fumi kana u fhira) na u ṅea tshiṱori khepusheni/ṱho</p> | <p>U ita nyito dza u fhaṱa maipfi vha tshi shumisa mibvumo yo funzwaho.</p> <p>U ṅwala na u olela mafhungo nga ṱhoḥo u itela bugu dza laiburari ya kiṽasi.</p> <ul style="list-style-type: none">Ri na vḥadzulatsini vḥanzḥi kha sisiteme ya |

| Themo 3 Maḍuvha a 52 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 | |
| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | | TSHIKAFHADZO | | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | | TSHIKHALA | | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Tshitendeledzi tsha vhutshilo ha ḍula. | U n̄wala pharagirafu mbili (mafhungo a fumi kana u fhira) nga tshenzhemo yawe ene muṇe sa mafhungo a ḍuvha na ḍuvha kana zwiitei tshikoloni. | U n̄wala pharagirafu mbili (mafhungo a fumi kana u fhira) nga tshenzhemo yawe ene muṇe sa mafhungo a ḍuvha na ḍuvha kana zwiitei tshikoloni. | <ul style="list-style-type: none">inwi Suzi.N̄walani muvhigo wa ḍuvha, ni tshi sumbedza zwo iteaho ṇamusī.Ṭalutshedzani uri no ḍi pfa hani. | <ul style="list-style-type: none">N̄walani magumo a tshiṭori hune na amba uri ni humbula uri hu ḍo itea mini zwi tevhelaho. | ho. <ul style="list-style-type: none">Tshikafhadzo ndi mini?Tshaka dza dzo fhambananaho dza tshikafhadzo | <ul style="list-style-type: none">U n̄wala vhurifhi ha khonani, vha tshi mu vhudza nga zwe vha guda nga ha tshikafhadzo. | <ul style="list-style-type: none">U n̄wala mbudziso dzine vha ṭoḍa u vhudzisa vhabebi nga ha vho makhulu kuku vhavho.U dzhenisa madzina a vhabebi na vho makhulu vhavho kha muri wa muṭa. | ṭhalutshedzo. <ul style="list-style-type: none">U n̄wala vhurifhi ha khonani, vha tshi mu vhudza nga ha vho Maart. | ho. <ul style="list-style-type: none">Elelwani arali no vha ni tshi dzula bulasini iyi miṇwaha ya 200 yo fhiraho.Pulane ya tshiṭori tshanga: Vhabvumbedzw a na fhethu.Ndi vho nnyi vha re tshiṭorini?Tshiṭori tshi khou bvelela ngafhi?Tshiṭori itshi tshi thoma lini?MathomoMutamboMagumo | <ul style="list-style-type: none">N di zwifhio zwi no ni takadzesa?N̄walani zwe na nanga ni ṇee mbuno mbili dza zwe na nanga. | |
| | U shumisa luambo nga nḍila yone lune vhaṇwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo n̄walwaho. | <ul style="list-style-type: none">Ri nga dzudza hani mudavhi wa tshikolo wo kuna?Ndi dzi fhio ngeletshedzo dzine na nga dzi ṇea? | <ul style="list-style-type: none">U dizaina tshiṇwe tshithu tshine na nga vusuludza u bva kha zwithu zwa mvusuludz amalata zwe na kuvhangan ya.Bulani dzina la tshithu tshenetsho.Tshithu itsho tsho itwa nga mini?Olani tshifanyiso tsha dizaini yaṇu. | U pulana, u n̄wala, u editha na u ṇekedza tshiṭori tsha pharagirafu mbili (mafhungo a fumi kana u fhira) na u ṇea tshiṭori khepusheni/ṭhoh o. | <ul style="list-style-type: none">U ita mepe wa muhumbulo na u n̄wala milayo ya 5 tsireledzo badani.Vhanga ola zwifanyiso tsini na milayo iyi. | U ita manweledzo na rekhodo ya mafhungo ni tshi shumisa mepe wa muhumbulo, thebulu, nḍivhadzo, dayagiramu kana mepe. | U ita manweledzo na rekhodo ya mafhungo ni tshi shumisa mepe wa muhumbulo, thebulu, nḍivhadzo, dayagiramu kana mepe. | U pulana, u n̄wala, u editha na u ṇekedza tshiṭori tsha pharagirafu mbili (mafhungo a fumi kana u fhira) na u ṇea tshiṭori khepusheni/ṭh oho. | U ita manweledzo na rekhodo ya mafhungo ni tshi shumisa mepe wa muhumbulo, thebulu, nḍivhadzo, dayagiramu kana mepe. | U n̄wala na u olela mafhungo nga ṭhoho u itela bugu dza laiburari ya kiṭasi. | U shumisa mafhungo o fhambananaho sa mbudziso, ndaela nz. | |
| | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḍevhe. | U shumisa luambo nga nḍila yone lune vhaṇwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo n̄walwaho. | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḍevhe. | | | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na | U ita manweledzo na rekhodo ya mafhungo ni tshi shumisa mepe wa muhumbulo, thebulu, nḍivhadzo, dayagiramu kana mepe. | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: |
| | U topola na u shumisa madzina, masala, maiti, maḍadzisi na masumbafheth u nga nḍila yone. | | | U shumisa | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: maṭeḍere danzi, zwithoma, khoma, | U shumisa mafhungo o fhambananaho sa mbudziso, ndaela | U shumisa zwiga zwa u vhala nga nḍila yone: | <ul style="list-style-type: none">U pulana tshiṭori – u | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Themo 3 Maɖuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|

| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | TSHIKAFHADZO | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | TSHIKHALA | |
|---------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | |
| | U shumisa ndivho ya foniki na milayo ya mupeleṭo u ṅwala maipfi a songo ḡowealeaho. | U shumisa ṅḡivho ya foniki na milayo ya mupeleṭo u ṅwala maipfi a songo ḡowealeaho. | luambo nga ṅḡila yone lune vhaṅwe vha kona u vhala na u pfesesa zwo ṅwalwaho. | khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḡevhe. | zwiḡevhe. | zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḡevhe. | |
| | U shumisa tshikhathi tsha zwino na tsho fhiraho nga ṅḡila yone, sa tsumbo: U vhala bugu yawe. Vho imba mulovha. | U vhala na u edittha zwe a ṅwala a tshi khkhulula mupeleṭo, zwiga nz. | U shumisa zwiga zwa u vhala nga ṅḡila yone: maḡḡere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḡevhe. | U topola na u shumisa madzina, masala, maiti, maḡadzisi na masumbafhethu nga ṅḡila yone. | U topola na u shumisa madzina, masala, maiti, maḡadzisi na masumbafhethu nga ṅḡila yone. | U shumisa mafhungo o fhambananaho sa mbudziso, ndaela nz. | U shumisa mafhungo o fhambananaho sa mbudziso, ndaela nz. |
| | U vhala na u edittha zwe a ṅwala a tshi khkhulula mupeleṭo, zwiga nz. | U vhala zwe a ṅwala na zwa vhaṅwe kha khonani kana tshigwada. | U shumisa zwiga zwa u vhala nga ṅḡila yone: maḡḡere danzi, zwithoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḡevhe. | U ṭanganya mafhungo vha tshi shumisa maṭanganyi a no nga ‘na’, fhedzi na ngauri. | U ṭanganya mafhungo vha tshi shumisa maṭanganyi a no nga ‘na’, fhedzi na ngauri. | U shumisa zwiga zwa u vhala nga ṅḡila yone: maḡḡere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḡevhe. | U shumisa zwiga zwa u vhala nga ṅḡila yone: maḡḡere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigagarukela na zwiḡevhe. |
| | | | U topola na u shumisa madzina, masala, maiti, maḡadzisi na masumbafhet hu nga ṅḡila yone. | U shumisa ḡivhaipfi yo fhambananaho u itela uri zwe a ṅwala zwi takadzese. | U shumisa ḡivhaipfi yo fhambananaho u itela uri zwe a ṅwala zwi takadzese. | U topola na u shumisa madzina, masala, maiti, maḡadzisi na masumbafheth u nga ṅḡila yone | U ṭanganya mafhungo vha tshi shumisa maṭanganyi a no nga ‘na’, fhedzi na ngauri. |
| | | | U shumisa tshikhathi tsha zwino na tsho fhiraho nga ṅḡila yone, sa tsumbo: U vhala bugu yawe. Vho | U shumisa ṅḡivho ya foniki na milayo ya mupeleṭo u ṅwala maipfi a songo ḡowealeaho. | U shumisa mafhungo o fhambananaho sa mbudziso, ndaela nz. | U ṭanganya mafhungo vha tshi shumisa maṭanganyi a no nga ‘na’, fhedzi na ngauri. | U shumisa ḡivhaipfi yo fhambananaho u itela uri zwe a ṅwala zwi takadzese |
| | | | | U shumisa ṅḡivho ya foniki na milayo ya mupeleṭo u ṅwala maipfi a songo ḡowealeaho. | U shumisa ḡivhaipfi yo fhambananaho sa mbudziso, ndaela nz. | U shumisa ḡivhaipfi yo fhambananaho u itela uri zwe a ṅwala zwi takadzese | U shumisa ḡivhaipfi yo fhambananaho u itela uri zwe a ṅwala zwi takadzese |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[illegible]

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 3 Maḁuvha a 52 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 | Vhege 11 |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| THERO/ ṬHOHO | ZWITENDELEDZI ZWA VHUTSHILO | MVUSULUDZAMALATWA | U TSIRELEDZEA TSHITSHAVHANI | TSHIKAFHADZO | KUTSHILELE KWA VHATHU VHA KALE | TSHIKHALA | | | | | |
| MAGUDISWA A THEMO 2 | | | | | | MAGUDISWA A THEMO 3 | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya pfalandothe sa tsumbo ‘ae”U ṭalukanya mibvumo i konḁaho na i leluwahoU ṭalukanya pfalandothe na themba dzo no gudiwaho u swika zwino.U ṭalukanya na u shumisa thangi na mitshila.Mupeleṭo & Dikithesheni: Mutevhe wa maipfi a 20 u bva kha ngudo dza foniki na mafhungo mavhili a dikithesheni <p>U vhala:</p> <ul style="list-style-type: none">Kha vha linge mugudi muṛwe na muṛwe kha maipfi o ḁoweleaho a 100-120 (Mutevhe wa maipfi)Kh vha nange maṛwalwa a fikishini/a si a fikishini a re na maipfi a 100-120 (Bugu ya u shumela ya DBE nay a u vhala)<u>Tshaka dza mbudziso:</u>Mbudziso dza u nanga kha phindulo nnzhi.U tevhokanya zwiitei zwa tshiṭori nga ṇḁila yone.U humbula na mbudziso dza vhuimo ha ṇṭha (u bvisa muhumbulo, zwivhanghi na mvelele nz.) <p>Writing:</p> <ul style="list-style-type: none">U ṛwala na u olela tshiṭori tsho ḁoweleaho tshi re na ṭhoho (mathomo,mutumbu na magumo) nag mafhungo a 10 (pharagirafu dza 2) na u shumisa zwiga zwa u vhala nga ṇḁila yone: maḁḁere danzi, zwithoma,khoma, zwivhudzisi ,zwigagarukela na zwiḁevhe.U shumisa zwifhinga nga ṇḁila yavhuḁi.U ita manweledzo a tshi rekhodamafhungo a tshi khou shumisa mepe wa muhumbulo, thebulu, ṇḁivhadzo dayagiramukana tshati.U shumisa tshaka dza mafhungo a tshi ṛwala sa tshitatamennde, mbudziso na ndaela nz.U topola na u shumisa madzina, maṭaluli, maiti,na maḁadzisi.U ṭanganyisa mafhungo a tshi shumisa maṭanganyi sa ‘na’ fhedzi’U ṛwala liṛwalwa la vhuṇe li kha zwivhumbeo zwo fhambananaho: dayari, vhurifhi ha khonani na ṭhalutshedzo. <p>Muṛwalo:</p> <ul style="list-style-type: none">U kopa na u ṛwala maipfi mapfufhi na mafhungo mapfufhi kha bambiri la muṛwalo a tshi shumisa muṛwalo wone na zwikhala (Vha ṭanganyise na u vhala na zwikili zwa vhutshilo)U ṛwala maḁḁere kha bambiri la muṛwalo lo tendelaniwaho nga pholisi ya tshikolo.U kopa maipfi nga ṇḁila yone u bva kha zwiko zwo fhambananaho: bodo, zwiṭiripi zwa magaraṭa a u shumela na u ṛwala nz. na u nga luvhilo lwo engedzeaho kha bambiri la muṛwalo.U shumisa bambiri la muṛwalo zwavhuḁi kha u ṛwala kha thero dzothe. | | | | | | | | | | |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| Themo 4 Maḁuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|----------|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| Ṱhoho dza CAPS | U thetshelesa & u amba (Tshifhinga tsha fhasisa minethe dza 3 x 15 nga vhege; Tsha nṰhesa minethe dza 4 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | U amba hawe na vhaṅwe, u hu shumisa sa tshipiḁa tsha u tshilisana shangoni, a Ṱanganedza na u Ṱhonifha kha kuambele na vhaṅwe. • Zwiḽiwa zwi bva ngafhi? • Lavhelesani kha zwifanyiso ni ambe na khonani yaṅu nga ha tsho. | U amba hawe na vhaṅwe, u hu shumisa sa tshipiḁa tsha u tshilisana shangoni, a Ṱanganedza na u Ṱhonifha ka ambele na vhaṅwe. • Ambani nga ha tshiṰori tshe mugudisi a vhala. U thetshelesa zwidodombedzwa zwa zwiṰori a fhindula mbudziso Ṱhalutshedzi. • Mugudisi u vhalela vhana tshiṰori nga ha, tsumbo, • Zwo ḁa hani ngu itshi wana wulu. Elefu na ngu dza wulu. U anetshela tshiṰori u tshi shumisa luambo lwa u anetshela, tsumbedzo dza zwanḁa dzo fhambanaho khathihi na tsumbedzo dza | U amba hawe na vhaṅwe, u hu shumisa sa tshipiḁa tsha u tshilisana shangoni, a Ṱanganedza na u Ṱhonifha kha kuambele na vhaṅwe. • Tshinyalel o ya muḁalo. U thetshelesa zwidodombed zwa zwa zwiṰori a fhindula mbudziso Ṱhalutshedzi. • U thetsheles a zwine mugudisi a vhala kha athikili ya guranṅa tsumbo, Tshinyalel o ya | U thetshelesa zwidodombedz wa zwa zwiṰori a fhindula mbudziso Ṱhalutshedzi. • U thetshelesa tshiṰori, tsumbo: Wa tshidzimam ulilo o thusa nwananyan a Pandelani. U anetshela tshiṰori u tshi shumisa luambo lwa u anetshela, tsumbedzo dza zwanḁa dzo fhambanaho khathihi na tsumbedzo dza tshifhaṰuwo • U amba tshiṰorini tshi shumisa | U amba hawe na vhaṅwe, u hu shumisa sa tshipiḁa tsha u tshilisana shangoni, a Ṱanganedza na u Ṱhonifha ka ambele na vhaṅwe. • Ambani nga ha tshiṰori tshe mugudisi a vhala, tsumbo, tshenzhemo yanga i si yavhuḁi. U thetshelesa zwidodombedzwa zwa zwiṰori a fhindula mbudziso Ṱhalutshedzi. • U thetshelesa tshiṰori tshe mugudisi a vhala. Tsumbo, tshenzhemo yanga l si yavhuḁi. U shumisa mathemo ano nga ṅefhungo, | U pulana a ita mukumedzo wa orala : U tshi shumisa thusedzi ya zwi no tou vhoniwa nga maṰo. • Mmbwa – Mmbwa ndi zwifuwo zwa hayani, fhedzi dzi a kona u ita miṅwe mishumo ya vhuṰhogwa. • Tshaka dza mishumo i no itwa nga mmbwa – Mmbwa dza u dededza dzi thusa vha sa vhoni, mmbwa dza u fembedza mafobvu, mmbwa dza u linda kana u kuvhanganya ngu, mmbwa dza u linda dzi shuma u linda, dza u zwima dza zwima. | U thetshelesa zwidodombedzw a zwa zwiṰori a fhindula mbudziso Ṱhalutshedzi. • Phukha dzine dza ri fha zwiḽiwa na zwiambaro tsumbo, kholomo, khuhu kana ṅotshi. • U lavhelesa vidio tsumbo, Phukha dzine dza ri ṅea zwiḽiwa kana zwiambaro. • Ambani nga ha vidio. U amba nga ṅḁila dza u tandulula thaidzo hu tshi shumiswa kuhumbulele ku re nṰha. • Fhindulani mbudziso dza zwi re kha | • U pulana a ita mukumedzo wa orala, Tsumbo, Tshif uwo tshanga • Vhana vha nga ḁa na tshifanyiso tsha zwifuwo kana zwifuwo zwone zwiṅe tshikoloni. • Vha vhudza vhagudiswa kiḽasini, tsumbo, zwine zwifuwo zwa ḽa, hune zwa eḁela, zwi Ṱhogomelisiw a hani. U amba nga ṅḁila dza u tandulula thaidzo hu tshi shumiswa kuhumbulele ku re nṰha. • U amba | U thetshelesa zwidodombedzwa zwa zwiṰori a fhindula mbudziso Ṱhalutshedzi. • U amba nga ṅḁila dza u tandulula thaidzo hu tshi shumiswa kuhumbulele ku re nṰha. U shumisa mathemo ano nga ṅefhungo, ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḽiṅwalwa. | |

| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|-------------|----------|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <p>mafhungo e mugudisi a vhala nga ha zwimela.</p> <p>U shumisa mathemo ano nga ṽnefhungo, ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḽiṽwalwa.</p> <ul style="list-style-type: none">Zwimela – zwine ra wana u bva kha zwimela. <p>U pfesesa una u shumisa luambo lwo teaho kha masia a ngudo a fhambanaho. Theminolodzhi ya zwipiḡa zwa zwimela na zwiliwa zwo itwaho nga zwimela.</p> | <p>tshifhaṰuwo</p> <p>U anetshela tshiṰori u tshi shumisa luambo lwa u anetshela, tsumbedzo dza zwanḡa dzo fhambanaho khathihi na tsumbedzo dza tshifhaṰuwo</p> <ul style="list-style-type: none">U amba tshiṰori tshau nga maipfi au (mathomo, vhukati na mafhelelo). <p>U shumisa mathemo ano nga ṽnefhungo, ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa</p> | <p>miḡalo. U fhindula mbudziso dzo ḡitikaho nga zwi no khou gudwa kha athikili.</p> <p>U pfesesa na u shumisa luambo lwo teaho kha masia a ngudo o fhambanaho Tshinyalelo na zwine ra tea u ita.</p> | <p>maipfi aṽu.</p> <p>U shumisa mathemo ano nga ṽnefhungo, ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennd e, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḽiṽwalwa.</p> | <p>ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḽiṽwalwa.</p> | <p>U amba nga nḡila dza u tandulula thaidzo hu tshi shumiswa kuhumbulele ku re nṰha.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhudzisani mbudziso dzi nonga sa, tsumbo. Ndi dzifhio dziṽwe phukha dzine dza nga shumisiwa u ita mushumo wa mmbwa? <p>U anetshela tshiṰori u tshi shumisa luambo lwa u anetshela, tsumbedzo dza zwanḡa dzo fhambanaho khathihi na tsumbedzo dza tshifhaṰuwo</p> <ul style="list-style-type: none">Ambani tshiṰori nga ha mmbwa ni tshi shumisa maipfi aṽu. <p>U shumisa</p> | <p>vidio.</p> <p>U shumisa mathemo ano nga ṽnefhungo, ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḽiṽwalwa.</p> | <p>dzimbuso dzi no fana na: Ri tshi dzula fuḽetheni, ndi tshifuwo tshifhio tshine nda tendelwa u tshifuwa?</p> <p>U shumisa mathemo ano nga ṽnefhungo, ḽiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḽiṽwalwa.</p> | | |

| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|----------|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | | nga ha ḷiṅwalwa. | | | | mathemo ano nga ṇefhungo, ḷiiti, tshiitwa, mbudziso, tshitatamennde, malaeli, pfanywa, khanedza, tshigagarukela musi hu tshi haseledzwa nga ha ḷiṅwalwa. | | | | |
| Ṱho ho dza CAPS | FONIKI (Tshiffhinga tsha fhasisa minethe dza 4 X 15 nga vhege; Tsha ṇṱhesa minethe dza 5 x 15 nga vhege) | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | <ul style="list-style-type: none">U ita ndovhololo ya mibvumo yo no funzwahoU ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭo uri hu peleṭwe nga ṇḯila yone.U peleṭa | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭo uri hu peleṭwe nga ṇḯila yoneU peleṭa maipfi nga ṇḯila yone hu tshi shumiswa ṇḯivho ya foniki <p>U linga hu si ha fomaḷa, dikithesheni na</p> | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭo uri hu peleṭwe nga ṇḯila yoneU peleṭa maipfi nga ṇḯila yone hu tshi shumiswa ṇḯivho ya foniki | <ul style="list-style-type: none">U ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭo uri hu peleṭwe nga ṇḯila yoneU peleṭa maipfi nga ṇḯila yone hu tshi shumiswa ṇḯivho ya foniki | <ul style="list-style-type: none">U shumisa maipfi ane a bulwa u fana fhedzi a tshi amba zwo fhambanaho a no nga sa ‘fara (u fara tshithu, na ha mapholisa)U peleṭa maipfi nga ṇḯila yone hu tshi shumiswa ṇḯivho ya foniki | <ul style="list-style-type: none">U shumisa maipfi ane a bulwa u fana fhedzi a tshi amba zwo fhambanaho a no nga sa “fara (u fara tshithu, na ha mapholisa)Ndovhololo ya maipfi a tshi ya kha vhunzhi.U ṇwala mafhungo a dikithesheni.U pwasha | <ul style="list-style-type: none">U ṇwala dikithesheni ya mafhungo.U ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭa uri hu peleṭwe nga ṇḯila yoneU pwasha maipfi a madungo manzhi a vha | <ul style="list-style-type: none">Ndovhololo ya u fhaṭa maipfi a Themo 4U ṇwala dikithesheni ya mafhungo.U ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭo uri hu peleṭwe nga ṇḯila yone.U pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḷithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḷedere na dzina ḷa ḷedere vhuvhili hazwo kha u peleṭa maipfi | <ul style="list-style-type: none">Ndovhololo ya u fhaṭa maipfi a Themo 4U ṇwala dikithesheni ya mafhungo.U ṭalukanya na u shumisa foniki na milayo yoṱhe ya mupeleṭa uri hu peleṭwe nga ṇḯila yoneU pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḷithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḷedere na dzina ḷa ḷedere vhuvhili hazwo kha u peleṭa maipfi | |

| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--|--|---------|-------------|----------|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <p>maipfi nga ṅḽla yone hu tshi shumiswa ṅḽivho ya foniki</p> <p>U linga hu si ha fomaḽa, dikithesheni na maipfi oṯhe o ṅwalwaho.</p> <ul style="list-style-type: none">U pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡere vhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa phetheni dza u peleṯa sa maivha | <p>maipfi oṯhe o ṅwalwaho</p> <ul style="list-style-type: none">U pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡere vhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa phetheni dza u peleṯa sa maivha | <p>U linga hu si ha fomuḽa, dikithesheni na maipfi oṯhe o ṅwalwaho</p> <ul style="list-style-type: none">U pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡer evhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa phetheni dza u peleṯa sa aini | <p>U linga hu si ha fomuḽa, dikithesheni na maipfi oṯhe o ṅwalwaho</p> <ul style="list-style-type: none">U pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡer evhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa phetheni dza u peleṯa sa tshienge | <p>maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- la</p> <ul style="list-style-type: none">U shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡer evhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa mafhambany i, sea na lila kana takala na dinalea | <p>kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- la</p> <ul style="list-style-type: none">U shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡere vhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa a pfanywa, sea ḽi amba zwino fana na ṅweṅwela | <ul style="list-style-type: none">U pwasha maipfi a madungo manzhi a vha kha dungo ḽithihi: hu-mb-u- laU shumisa mubvumo wa ḽeḡere na dzina ḽa ḽeḡere vhuvhili hazwo kha u peleṯa maipfiU ṯalukanya na u shumisa a pfanywa, sea ḽi amba zwino fana na ṅweṅwela | | | |

| Themo 4 Maḁuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| THERO/ THOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | THANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | na u shumisa thevhekano pfalandothe u fana na – aina, ndaa, mee, | | phetheni dza u peleṭa sa aini | | | | | | | |
| CAPS Topic | READING | | | | | | | | | |
| a | <p>U vhalo maṅwalo o hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a eḽekiṭhoroniki nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <ul style="list-style-type: none">U na mugudisi, u vhalo tshipiḁa tshisumbedzwaho kha vidio tsha nga ha Miri – zwine ra zwi wana khayoy <p>U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṭo kha u vhalo zwithu zwa girafiki u thoma nga u saukanya maṅwalo</p> | <p>U vhalo maṅwalo na kilaṣi yoṭhe mazha na mugudisi na amba nga vhaanewa, puloto na zwivhuya zwa mvelele zwi re ngomu maṅwaloni.</p> <ul style="list-style-type: none">U vhalo Bugu Khulwane na mugudisi, tsumbo. Elefu na ngu ya wulu. <p>U amba arali vha tshi funa tshiṭori na ḁiimelela kha phindulo.</p> <ul style="list-style-type: none">U amba nga ha tshiṭori tsho vhaliwaho. | <p>U vhalo maṅwalo o hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a eḽekiṭhoronik i nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <ul style="list-style-type: none">U vhalo athikili ya gurannḁa nga ha khombo dza muḁalo na mugudisi | <p>U vhalo maṅwalo o hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a iḽekiṭhoroniki nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <ul style="list-style-type: none">U na mugudisi, u vhalo tshipiḁa tshisumbedzwa ho phosiṭara nga ha Musi we mulilo wa ṭaha.u vhalo tshipiḁa tshisumbedzwa ho kha vidio zwine zwa thusa vhagudi u thivhela mulilo. | <p>U vhalo maṅwalo na kilaṣi yoṭhe mazha na mugudisi na amba nga vhaanewa, puloto na zwivhuya zwa mvelele zwi re ngomu maṅwaloni.</p> <ul style="list-style-type: none">Na mugudisi na vhagudi vha vhalo tshiṭori nga ha, tsumbo, Tshenzhemo yanga i si ya vhuḁi na luthihi. <p>U amba arali vha tshi funa tshiṭori na ḁiimelela kha phindulo.</p> | <p>U vhalo maṅwalo o hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a eḽekiṭhoroniki nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <ul style="list-style-type: none">Na mugudisi, vhalani tshiṭori nga ha, tsumbo, Duvha ḽe nda vhona vhutshilo ha mmbwa dza u linda kana Rololo mmbwa ya tshipholisani. | <p>U vhalo maṅwaloo hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a eḽekiṭhoroniki nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <ul style="list-style-type: none">U vhalo tshipiḁa tshisumbedzw aho kha video, kana Bugu Khulwane. Phukha dzine dza ri fha zwiliwa na zwiambaro. <p>U shumisa</p> | <p>U vhalo maṅwalo na kilaṣi yoṭhe mazha na mugudisi na amba nga vhaanewa, puloto na zwivhuya zwa mvelele zwi re ngomu maṅwaloni.</p> <ul style="list-style-type: none">U vhalo tshiṭori na vhagudi nga ha, tsumbo, Rendi u na pulane dzavhuḁi. <p>U amba arali vha tshi funa tshiṭori na ḁiimelela kha phindulo.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha ṇea muhumbulu | <p>U vhalo maṅwaloo hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a eḽekiṭhoroniki nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <p>U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṭo kha u vhalo zwithu zwa girafiki.</p> | <p>U vhalo maṅwaloo hudzwaho sa dza fikishini na dzi si dza fikishini, athikili dza gurannḁa, nyambedzano na maṅwalo a iḽekiṭhoroniki nga kilaṣi yoṭhe na mugudisi (u vhalo na vhagudi).</p> <p>U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṭo kha u vhalo zwithu zwa girafiki.</p> |

| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|-------------|----------|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <p>kha kutshilele na khumbulelo dzine vhathu vha ita.</p> <ul style="list-style-type: none">Lavhelesani kha tshifanyiso (khuhu, muapuḷa, kholomo, goroi na fhuri) na u ambedzana nga ha uri ndi zwiḷiwa zwifhio zwi no wanala kha zwithu zwi re kha tshifanyiso. <p>U fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṱha dzi no bva kha pharagirafu yo vhalwaho.</p> <ul style="list-style-type: none">AU fhindula mbudziso nga ha ḷiṇwalwa kana tshifanyiso. <p>U shumisa ṱhalusamaipfi u wana maipfi maswa na zwine a amba zwone.</p> | <p>U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṱo kha u vhalaz zwithu zwa girafiki u thoma nga u saukanya maṇwalo kha kutshilele na khumbulelo dzine vhathu vha ita.</p> <ul style="list-style-type: none">U shumisa gwati ḷa Bugu Khulwane u humbulela zwitisi zwa tshiṱori. <p>U fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṱha dzi no bva kha pharagirafu yo vhalwaho.</p> <p>U shumisa ṱhalusamaipfi u wana maipfi maswa na zwine a amba zwone.</p> | <ul style="list-style-type: none">U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṱo kha u vhalaz maṇwalw a a girafiki Nyambed zano ya tshifanyis o tshi no tshimbila na athikili ya gurannḡa <p>U fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṱha dzi no bva kha pharagirafu yo vhalwaho.</p> <ul style="list-style-type: none">AU fhindula mbudziso wo ḡitika nga athikili ya gurannḡa ye ya vhaliwa. | <p>U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṱo kha u vhalaz zwithu zwa girafiki u thoma nga u saukanya maṇwalo kha kutshilele na khumbulelo dzine vhathu vha ita.</p> <ul style="list-style-type: none">Mugudisi u funga khandela.Ngilasi i si na tshithu i tiba khandela. <p>U fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṱha dzi no bva kha pharagirafu yo vhalwaho.</p> <ul style="list-style-type: none">Ndi ngani khandela ḷo tsini? <p>U shumisa ṱhalusamaipfi u wana maipfi maswa na zwine</p> | <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha nea muhumbulu wavho kha tshiṱori tsho vhaliwaho. <p>U fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṱha dzi no bva kha pharagirafu yo vhalwaho.</p> <p>. Tsumbo:</p> <p>“Ngavhe muṇe wa shopho o sia muṇango wo vulea a tshi ya hayani vhuḷa vhusiku. Ho vha hu tshi nga vha itea mini?”</p> <ul style="list-style-type: none">U fhindula mbudziso nga ha tshiṱori tsho vhaliwaho. | <p>U amba arali vha tshi funa tshiṱori na ḡiimelela kha phindulo.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha nea muhumbulu wavho kha tshiṱori tsho vhaliwaho. <p>U shumisa vhusendeki ha u vhona nga maṱo kha u vhalaz zwithu zwa girafiki u thoma nga u saukanya maṇwalo kha kutshilele na khumbulelo dzine vhathu vha ita.</p> <ul style="list-style-type: none">Lavhelesani kha tshifanyiso tsha mmbwa dzo fhambananaho.Ndi mushumo ufhio u no itwa nga mmbwa dzifhio? A mbedzanani. | <p>vhusendeki ha u vhona nga maṱo kha u vhalaz zwithu zwa girafiki u thoma nga u saukanya maṇwalo kha kutshilele na khumbulelo dzine vhathu vha ita.</p> <ul style="list-style-type: none">Shumisani phosiṱara I re na phukha.Kha hu vhe na nyambedzano nga ha phukha.Ri a kona u wana zwiḷiwa kana zwiambaro, kana zwoṱhe kha phukha? Ambani tshaka dza zwiambaro na tshaka dza zwiḷiwa. | <p>wavho kha tshiṱori tsho vhaliwaho.</p> <p>U fhindula mbudziso dza vhuimo ha nṱha dzi no bva kha pharagirafu yo vhalwaho.</p> <ul style="list-style-type: none">Tsumbo: Rendani o ita pulane ya vhuḡisa naa?Ni nga ita pulane ifhio arali no vha ni Rendani? | | |

| Themo 4 Maḍuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|----------|
| THERO/ THOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | THANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | | | | a amba zwone. | | | | | | |
| <div><div>Magudiswa, zwickili na ndeme</div><div>U vhala na tshigwada hu na u thusiwa</div><div>(Tshifhinga tsha fhasisa 2h30 nga vhege – minethe dza 30 nga ḍuvha)</div><div>*U nangazwiṭir athedzhi zwa 2-3 nga vhege</div></div> | <p>U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:</p> <ul style="list-style-type: none">U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:.U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na | <p>U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:</p> <ul style="list-style-type: none">U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na | <p>U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:.</p> <ul style="list-style-type: none">U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:.U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha | <p>U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana:</p> <ul style="list-style-type: none">U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha | <ul style="list-style-type: none">U vhalela nṯha u bva buguni yawe ene muṅe kha tshifhinga tsha u vhala nga zwigwada hu na u thusiwa nga mugudisi, zwi amba uri tshigwada tshoṯhe tshi vhala tshiṭori tshithihi tshi no fana: | <ul style="list-style-type: none">U vhala zwi re buguni yawe e eṯhe nahone a tshi vhalela nṯha e kha tshigwada tsha gereidi yawe tshi no khou sumbiwa nḍila nga mugudisi, zwi amba uri, tshigwada tshi vhala tshiṭori tshithihi.U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.Vhagudi vha vhala vha tshi ḍiṭola kha u elelwa maipfi na zwickili tsha u ḽi pfesesa..U shumisa ngona dza u ḍikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u | <ul style="list-style-type: none">U vhala zwi re buguni yawe e eṯhe nahone a tshi vhalela nṯha e kha tshigwada tsha gereidi yawe tshi no khou sumbiwa nḍila nga mugudisi, zwi amba uri, tshigwada tshi vhala tshiṭori tshithihi.U vhala a tshi vho elela na mutsindo e nawo a tshi bula maipfi zwavhuḍi nahone nga ngona (u vhala a tshi ḍipfa).U shumisa zwickili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.Vhagudi vha vhala vha tshi ḍiṭola kha u elelwa maipfi na zwickili tsha u ḽipfesesa..U shumisa ngona dza u ḍikhakhulula musi a tshi | |









| Themo 4 Maḁuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|---|--|--|---|--|---|---|---------|---|--|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <p>ḽa amba zwone.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala na ya maipfi | <p>tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱhaU tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala nay a maipfi | <p>ngona (u vhala a tshi ḁipfa).</p> <ul style="list-style-type: none">U shumisa zwikili zwa foniki a dovha a saukanya nyimele na tshivhumb eo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :U shumisa ngona dza u ḁikhakhul ula musi a tshi vhala, | <p>tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala nay a | <p>tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala nay a maipfi | <p>a saukanya nyimele na tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala nay a | <p>a saukanya nyimele na tshivhumbeo tsha ḽiṅwalwa uri a kone u wana zwine ipfi ḽa amba zwone.</p> <ul style="list-style-type: none">Vhagudi vha vhala vha tshi ḁṱola kha u elelwa maipfi na zwikili tsha u ḽipfesesela.U shumisa ngona dza u ḁikhakhulula musi a tshi vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa | | <p>vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :</p> <ul style="list-style-type: none">U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala nay a maipfi’. | <p>vhala, u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḽi ambela nṱha :</p> <ul style="list-style-type: none">U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḁa zwikili zwa u shumisa nḁivho ya u vhala nay a maipfi’ |

| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | | | u dovholola zwa u vhala, u vhala a tshi ima, u edzisa ipfi a saathu u ḷi ambela nṱha : • U tamba mitambo ya maipfi ine ya ṱoḡa zwikili zwa u shumisa nḡivho ya u vhala nay a maipfi | maipfi’ | | maipfi | nḡivho ya u vhala nay a maipfi’. | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme U vhala nga vhavhili/ u vhala e eṱhe | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu dza ngudo ya u | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala zwa ene | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala bugu dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | • U vhalela nṱha na muṅwe ngae. • U vhala zwe ene muṅe a ṅwala, u thoma u ḡikhakhulula • U vhala zwa ene muNṅe na zwe vhaṅwe vha ṅwala • U vhala bugu dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala • |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
| Themo 4 Maḁuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | muṰṰhe na zwe vhaṁwe vha ṁwala • U vhala bugu dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | ṁwala • U vhala bugu dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | dza ngudo ya u vhala nga tshigwada na bugu dzi no bva kha khona ya u vhala | | |
| Ṱhoḁo dza CAPS | U ṀWALA (Tshifhinga tsha fhasisa ndi minethe dza : 3 x 20 nga ḁuvha ; Tsha ṁṁhesa ndi minethe dza 3 x 20 nga ḁuvha) | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi U shumisa zwiṭirathedzhi u kuvhanganya mafhungo matsivhudzi na u pulanela u ṁwala: u amba na khonani, u ita mapa wa muhumbulo, u pulana fureme ya u ṁwala. • U shumisa fureme u pulana vhurifhi haṁu. | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi • U ṁwala maṁwalo mapfufhi a no ḁo shumiswa fhethu ho fhambananah o, tsumbo kha u elelwa zwo iteaho kale mufhindulano Vhana vha amba nga ha vhuvha ha uṁu.. • U ṁwala mafhungo kha mapulo a | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi U ṁwala nga tshenzhemo I no kwama ene muṁe I kha zwivhumbeo zwo fhambanaho, tsumbo, kha tshivhumbeo tsha athikili pfufhi I re kha gurannḁa. • U ṁwala | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi U shumisa zwiṭirathedzhi u kuvhanganya mafhungo matsivhudzi na u pulanela u ṁwala: u amba na khonani, u ita mapa wa muhumbulo, u pulana fureme ya u ṁwala. • Mushumo wa tshigwada: U ita phosiṭara ya, tsumbo: | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi U shumisa zwiṭirathedzhi u kuvhanganya mafhungo matsivhudzi na u pulanela u ṁwala: u amba na khonani, u ita mapa wa muhumbulo, u pulana fureme ya u ṁwala. • U shumisa mepe wa muhumbulo u pulana tshiṭori zwo ḁisendeka | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi • U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula (khwinisa) na u anḁadza tshiṭori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mbliil (mitaladzi ya fumi na mivhili • U nanga | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi • U ṁwala maṁwalo mapfufhi a no ḁo shumiswa fhethu ho fhambanan aho, tsumbo kha u elelwa zwo iteaho kale mufhindula no • U gera zwifanyiso | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi • U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula (khwinisa) na u anḁadza tshiṭori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mbliil (mitaladzi ya fumi na mivhili Tshifuwo haya tshanga. U dubekanya | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula(khwinisa) na u anḁadza tshiṭori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mbliil (mitaladzi ya fumi na mivhili U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe. U shumisa maṭanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano U shumisa ṁḁivho ya foniki naya milayo ya mupeleṭo musi u tshi ṁwala maipfi a no konḁa. | U ita mushumo wa u fhaṭa maipfi U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula(khwinisa) na u anḁadza tshiṭori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mbliil (mitaladzi ya fumi na mivhili U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe. U shumisa maṭanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano. U shumisa ṁḁivho ya foniki naya milayo ya mupeleṭo musi u tshi |

| Themo 4 Maḁuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|----------|
| THERO/ ṲHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṲHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <p>U ṁwala maṁwalo mapfufhi a no ḁo shumiswa fhethu ho fhambananaho, tsumbo kha u elelwa zwo iteaho kale mufhindulano.</p> <ul style="list-style-type: none">U ṁwalela vhurifhi muthu ane a anzela u u lugisela zwiḁiwa.U shumisa maipfi a re kha mutevhe wa vhurifhi hau. <p>U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula(khwinisa) na u anḁadza tshiṁtori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mblil (mitaladzi ya fumi na mivhili)</p> <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe.</p> <p>U dubekanya mafhungo matsivhudzi a a ṁea ṁhoho.</p> <ul style="list-style-type: none">Pulane ya tshiṁtori tshanga: Vhabvumbedzw ana fhethu.Ndi nnyi a re kha tshiṁtori? <p>U shumisa maṁtanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa ndivho ya</p> | <p>tshipitshi ri kone u vhalu zwine a amba</p> <p>U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula(khwinisa) na u anḁadza tshiṁtori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mblil (mitaladzi ya fumi na mivhili)</p> <ul style="list-style-type: none">U ṁwala pharagirafu mbili tsumbo, e.g. Hune wuḁu ya bva hone kana “wuli nngu ya uḁu”.U shumisa fureme ya u ṁwala tshiṁtori nga ha nngu. <p>U dubekanya mafhungo matsivhudzi a a ṁea ṁhoho.</p> <ul style="list-style-type: none">Pulane ya tshiṁtori tshanga: Vhabvumbedzw ana fhethu.Ndi nnyi a re kha tshiṁtori? | <p>atikili ṁhukhu ya mafhungo yo ḁisendeka kha ripoto ya guranṁḁa</p> <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe.</p> <ul style="list-style-type: none">U vhalu guranṁḁa na u ṁea repoto.U shumisa fhungo u fhindula tholokanyon ḁivho. <p>U shumisa maṁtanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa ndivho ya</p> | <p>Zwivhangṁ zwa mulilo ndi mini? U ṁwala na u ola.</p> <p>U ṁwala nga tshenzhemo l no kwama ene muṁe.</p> <ul style="list-style-type: none">Ndi ngani khavhu ya mulilo yo duga u bva kha khandela?U ṁwala nga maipfi awe zwe a sedzulusa. <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe.</p> <p>U shumisa maṁtanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> | <p>kha tshinepe.</p> <ul style="list-style-type: none">U ita mvetomveto, u ṁwala, u vhalulula (khwinisa) na u anḁadza tshiṁtori tshawe tsha pharagirafu dzi no hovhelela mblil (mitaladzi ya fumi na mivhili).Pulane ya tshiṁtori tshanga: Vhabvumbedzw ana fhethu.Ndi vho nnyi vha re kha tshiṁtori tshanu?Tshiṁtori tshi khou bvelela ngafhi?Tshiṁtori tshi thoma lini?MathomoMutumbuMafhelelo <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma,</p> | <p>fureme ya u ṁwala nga ha mmbwa.</p> <ul style="list-style-type: none">U ṁwala pharagirafu mbili nga ha ḁiṁwe ḁuvha kha vhutshilo ha ... <p>U dubekanya mafhungomatsivhudzi a a ṁea ṁhoho.</p> <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe.</p> <p>U shumisa maṁtanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa ndivho</p> | <p>zwa phukha.</p> <ul style="list-style-type: none">U ṁalutshedza phukha iṁwe na iṁwe zwo ḁi sendeka kha :Phukha i a ri fha zwiambaro naa? Ndi zwiambaro zwa lushaka ḁe?Phukha i a ri fha zwiḁiwa naa? Ndi zwiḁiwa zwa lushaka ḁe? <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe.</p> <p>U shumisa maṁtanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa ndivho</p> | <p>mafhungo matsivhudzi a a ṁea ṁhoho.</p> <p>Tshifuwo haya tshanga.</p> <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḁeḁeredanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḁevhe.</p> <p>U shumisa maṁtanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa ndivho ya foniki naya milayo ya mupeḁo musi u tshi ṁwala maipfi a no konda.</p> <p>U amba nga zwe a ṁwala na zwe vhaṁwevho vha ṁwala u itela u tsivhudza kha</p> | <p>U shumisa luṁanga kha pfufhifhadzo tsumbo nga’ni</p> <p>ṁwala maipfi a no konda.</p> <p>U shumisa luṁanga kha pfufhifhadzo tsumbo nga’ni</p> | |

| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------|--|---|---|---|--|--|--|------------------------------|-------------|----------|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <p>U shumisa maṱanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa nḡivho ya foniki naya milayo ya mupeleṱo musi u tshi ṅwala maipfi a no konḡa.</p> <p>U vhumba tshisiku tshawe tsha maipfi ene muṅe khathihi na ṱhalusamaipfi yawe.</p> <p>U shumisa ṱhalusamaipfi kha u wana nḡivho ntswa ya maipfi khathihi na u ṱola mupeleṱo.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Tshiṱori tsho itea ngafhi?• Tshiṱori tsho thoma lini?• Mathomo• Vhukati• Mafhelelo <p>U shumisa ndongazwiga nga ngona: maḡederedanzi, zwithoma, khoma, tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḡevhe.</p> <p>U U shumisa maṱanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> | <p>foniki naya milayo ya mupeleṱo musi u tshi ṅwala maipfi a no konḡa.</p> <p>U shumisa ṱhalusamaipfi kha u wana nḡivho ntswa ya maipfi khathihi na u ṱola mupeleṱo.</p> <p>U amba nga zwe a ṅwala na zwe vhaṅwevho vha ṅwala u itela u tsivhudza kha zwe vhathu vha vhona.</p> | <p>U shumisa nḡivho ya foniki naya milayo ya mupeleṱo musi u tshi ṅwala maipfi a no konḡa.</p> <p>U vhumba tshisiku tshawe tsha maipfi ene muṅe khathihi na ṱhalusamaipfi yawe.</p> <p>U shumisa ṱhalusamaipfi kha u wana nḡivho ntswa ya maipfi khathihi na u ṱola mupeleṱo.</p> | <p>tshivhudzisi, tshigagarukela, zwiḡevhe.</p> <p>U shumisa maṱanganyi kha u vhumba mafhungo tserekano.</p> <p>U shumisa nḡivho ya foniki naya milayo ya mupeleṱo musi u tshi ṅwala maipfi a no konḡa.</p> <p>U amba nga zwe a ṅwala na zwe vhaṅwevho vha ṅwala u itela u tsivhudza kha zwe vhathu vha vhona.</p> <p>U ḡi kuvhanganyela bugu khathihi na u ita kose-kose ya u kuvhanganya bugu dza kiḡasi.</p> | <p>ya foniki naya milayo ya mupeleṱo musi u tshi ṅwala maipfi a no konḡa.</p> <p>U amba nga zwe a ṅwala na zwe vhaṅwevho vha ṅwala u itela u tsivhudza kha zwe vhathu vha vhona.</p> | <p>tserekano.</p> <p>U shumisa nḡivho ya foniki naya milayo ya mupeleṱo musi u tshi ṅwala maipfi a no konḡa.</p> | <p>zwe vhathu vha vhona.</p> | | |

| Themo 4 Maḍuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| THERO/ ṰHOHO | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ṱhoho dza CAPS | MUṰWALO (Tshifhinga tsha fhasisa ndi minethe dza 3 x 15 nga ḍuvha; Tsha nṰhesa ndi minethe dza 4 x 15 nga ḍuvha) | | | | | | | | | |
| Magudiswa, zwikili na ndeme | Kha vha funze: <ul style="list-style-type: none">Datumu na ṰhohoPhetheni yawe ya muṰwalo wa u pombaNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  Maipfi | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangiNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangiNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU thoma phetheni ya muṰwalo wa u pomba kha Ṱhoho dza mafhungoNḍivho ya u Ṱanganyisa maḷeḍere na u shumisa thangi  U ṅwala mafhungo | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU ṅwala pharagirafu.Vhagudi vhane vha khou kona vha ḍo kona u fhedza mushumo wa u ṅwala nga u pomba. | <ul style="list-style-type: none">U ṅwala Ṱhoho na datumuU ṅwala pharagirafu.Vhagudi vhane vha khou kona vha ḍo kona u fhedza mushumo wa u ṅwala nga u pomba |

Tsumbedzo ya Pulane ya u funza ya Nwaha wa 2021

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|
| Themo 4 Maḡuvha 47 | Vhege 1 | Vhege 2 | Vhege 3 | Vhege 4 | Vhege 5 | Vhege 6 | Vhege 7 | Vhege 8 | Vhege 9 | Vhege 10 |
| | ZWIBVELEDZWA NA MAITELE | | TSHINYALELO NA ZWINE RA NGA ITA | | | ZWIPUKA | | | ṰHANGANYISO | |
| | MAGUDISWA A THEMO 4 | | | | | | | | | |
| | <div><ul style="list-style-type: none">U shumisa luambo nga ṅḡḡila ya khumbulelwa: U amba miswaswo na ngano a tshi shumisa volume na khalo/ thounu</div> <div>Foniki:<ul style="list-style-type: none">U ṱalukanya ṱhanganyiso ya pfalandoṱhe na themba dzoṱhe dzo no gudwaho u swika zwino.U ṱalukanya na u shumisa phetheni dza mupeleṱo.U ṱalukanya na u shumisa mabulazwithihi sa sea na mwemwela na mafhambanyi sa lila na sea.U paḡḡukanya maipfi a mibvumo minzhi nga madungo hu-mbu-la.Mupeleṱo na dikithesheni: Mutevhe wa maipfi a 20 u bva kha ngudo dza foniki na mafhungo a 2 a dikithesheni.</div> <div>U vhala:<ul style="list-style-type: none">Kha vha linge mugudi muṅwe na muṅwe kha maipfi o ḡḡowealeho a 100-120 (Mutevhe wa maipfi)Kh vha nange maṅwalwa a fikishini/a si a fikishini a re na maipfi a 100-120 (Bugu ya u shumela ya DBE nay a u vhala)<u>Tshaka dza mbudziso:</u>Mbudziso dza u nanga kha phindulo nnzhi.U tevhekanya zwiitei zwa tshiṱori nga ṅḡḡila yone.U humbula na mbudziso dza vhuimo ha ṅṱha (u bvisa muhumbulo, zwivhangì na mvelele nz.)</div> <div>U ṅwala:<ul style="list-style-type: none">U ṅwala na u sumbedzela /u olela tshiṱori tsho ḡḡowealeho (tshi re na ṱhoho, mathomo, mutumbu na mafhelelo) nga mitaladzi ine ya sa vhe fhasi ha 10 (pharagirafu 2) a tshi shumisa zwiga zwa u vhala nga ṅḡḡila yone: maḡeḡere danzi, zwithoma, khoma, zwivhudzisi, zwigarukela na zwiḡevheU shumisa zwifhinga sa tshifhinga tsha zwino na tsho fhiraho.U shumisa masumbavhuṅe sa tshawe,tshangaU ṅwala ḡṅṅwalwa ḡawe Writes a personal text (40-50 words) e.g. a birthday invitation or a letter to a friendshumisa tshaka dza mafhungo a tshi ṅwala sa tshitatamennde, mbudziso, ndaela nz.U ṱanganya mafhungo a tshi shumisa maṱanganyi 'na', 'fhedzi'</div> <div>Muṅwalo:<ul style="list-style-type: none">U kopa na u ṅwala maipfi mapufhi na mafhungo mapufhi kha bambiri ḡa muṅwalo nga kuvhumbele kwone kwa maḡeḡere na u sia tshikhala nga ṅḡḡila yone (vha ṱanganyise na u vhala na zwikili zwa vhutshilo)U ṅwala maḡeḡere a ṅṱha na fhasi kha bambiri ḡa muṅwalo ḡo tendelwaho nga phoḡisi ya tshikolo tshenetsho ya u ṅwala.U shumisa bambiri ḡa muṅwalo zwavhudi kha zwi teaho u tou ṅwalwa kha thero dzoṱhe.</div> | | | | | | | | | |

